

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU
I TEHNOLOGIJU KOSOVA

NASTAVNI PLAN I PROGRAM
Za treći razred osnovne škole

Priština, oktobar 2005.

Urednici:

Ramush Lekaj
Enesa Kadi

Lektor i korektor:

Suada Džogovi



UNMIK



INSTITUCIONET E PËRKOHSHME VETËQEVERISËSE
PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT
PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVLJANJA

QEVERTIA E KOSOVËS – GOVERNMENT OF KOSOVO – VLADA KOSOVA

MINISTRIA E ARSIMIT,
SHKENCËS DHE
TEKNOLOGjisë

MINISTRY OF
EDUCATION, SCIENCE &
TECHNOLOGY

MINISTARSTVO ZA
OBRAZOVANJE, NAUKU I
TEHNOLOGIJU

Kabinet i Ministrit

Office of the Minister

Kabinet Ministra

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Primjena plana i programa za treći razred

BROJ: MONT (1) 9/2005.

DATUM: 14. 02. 2005.

Na osnovu lana 1.3., ta ka c), Pravilnika UNMIK-a br. 2001/19 o Izvršnim ORGANIMA Privremenih samoupravnih institucija Kosova, lan 6.1, paragraf (b) i lana 7.1. Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju na Kosovu, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije izdaje ovo Administrativno uputstvo:

lan 1.

Cilj

Cilj Administrativnog uputstva je primjena Nastavnog plana i programa za treći razred, kao rezultat prestrukturiranja u osnovnom obrazovanju.

Ilan 2.
Plan i program

Nastavni plan i program za treći razred priložen je Administrativnom uputstvu.

Ilan 3.
Primjena

- 3.1. Nastavni plan i program za treći razred primjenjuje se od školske 2005/2006. godine.
- 3.2. Primjenom Plana i programa za treći razred stupaju van snage dosadašnji planovi i programi za treći razred osnovne škole.

Ilan 4.
Stupanje na snagu

Ovo Uputstvo stupa na snagu sa potpisom Ministra.



Agim Veliu, Ministar

SADRŽAJ

Administrativno uputstvo, 3

I Uvod, 7

II Cilj, 8

III Metodološka uputstva, 8

IV Vrednovanje, 10

V Izvori i nastavna sredstva, 13

VI Plan predmeta, 13

VII Izborna nastava, 14

BOSANSKI JEZIK, 19

ENGLESKI JEZIK, 41

MATEMATIKA, 67

OVJEK I PRIRODA, 79

GRA ANSKO VASPITANJE, 97

MUZI KO VASPITANJE, **109**

LIKOVNO VASPITANJE, **121**

RU NI RAD, **131**

TJELESNI I SPORTSKI ODGOJ, **143**

UPUTSTVA ZA PRIMJENU PLANA I PROGRAMA

I UVOD

Obrazovanje predstavlja vode e podru je djelovanja društvenog, politi kog i ekonomskog razvoja Kosova.

Viziju za stvaranje jedne savremene škole po me unarodnim standardima zapo etu poslije završetka rata, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) realizuje preduzimaju i svestrane i prakti ne korake na svim poljima djelatnosti.

Na ovom putu od historijskog zna aja za razvoj i napredak kosovskog društva, MONT teži da promjeni gledišta u procesu razvijanja li - nosti sa jasnom vizijom za njegovu budu nost i njegovo mjesto.

Ovo stvara potrebne preduslove za integraciju pojedinaca i kosovskog društva u politi kim kretanjima, ekonomskom, intelektualnom, nau nom i tehnološkom razvoju, kao i socijalno-kulturnom razvoju razvijenih evropskih i svjetskih zemalja.

Razvoj nastavnog plana i programa zasniva se na osnovi jedne nau ne procedure, kako po obliku, metodološkom pristupu, organizaciji i razvijanju predmetnog sadržaja, tako i po izlaganju rezultata znanja, nastavnih sredstava, metoda, tehnike i instrumenata ocjenjivanja.

Profesionalne radne grupe za izradu nastavnih planova i programa bile su stalno u toku najnovijeg razvoja u obrazovanju i u konsultaciji sa me unarodnim ekspertima. U ovom procesu razvoja planova i programa, koji je izra en na dugoro noj strategiji MONT-a, znatan doprinos dali su UNICEF, vlade i agencije nekih zemalja.

Posebna pažnja posve ena je njegovanju pozitivnog stava prema u enju, stimulaciji u enika da se angažuju na opravdan na in u ispunjanju školskih zahtjeva, razvoju vještina iz svakodnevnog života, uvijek imaju i u vidu karakteristike fizi kog i psihi kog razvoja ovog uzrasta.

Realizacija ciljeva ovog plana i programa zavisi e od posve enog rada nastavnika, kojima se ovaj plan i program i posve uje. Da bismo olakšali primjenu ovog Nastavnog plana i programa, Ministarstvo

obrazovanja, nauke i tehnologije organizova e, s vremena na vrijeme, predavanja sa nastavnicima koji e biti vo eni od eksperata odgovaraju ih oblasti sa dodatnim uputstvima ovoga Plana i programa.

II CILJEVI

Nastavni plan i program za tre i razred ima za cilj:

- nastavak izgra ivanja duhovnih vrijednosti u enika, konsolidaciju znanja, izdizanje, orijentisanje obdarenosti i sposobnosti za gra- enje njihove budu nosti;
- podsticanje u enika za preduzimanje inicijativa nezavisnog djelovanja u porodi nom okruženju i šire, poštuju i osnovna pravila ponašanja u grupi.

Radne grupe za izradu planova i programa, u skladu sa sadržajem, izabrale su opšte objektive i specifi nosti za ostvarivanje navedenih ciljeva kojima su jasno odre eni o ekivani rezultati na kraju tre eg razreda.

III METODOLOŠKA UPUTSTVA

Izbor nastavnih metoda je u kompetenciji nastavnika nastavnog predmeta. Izbor se vrši zavisno od potreba i zahtjeva u enika, sadžajnih specifi nosti, nastavnih tema, sa didakti kom osnovom, nivoom formiranja u enika i dr.

Metode i tehnike rada sa u enicima treba kombinovati, kako bi bile što raznovrsnije, u smislu pospješivanja dinamike asa, razbijanja monotonije i motivisanja u enika.

Metode i tehnike nastave su toliko raznolike, koliko i metode i the-nike u enja. Nastavnik može primjeniti tehnike i razli ite kombinovane nastavne metode radi postizanja što boljih rezultata u procesu nastave.

Imaju i u vidu cilj za što kvalitetnijom nastavom sugeriju se neke tehnike i metode:

- izlaganje i pojašnjenje;
- usmeno izražavanje;
- pismeno izražavanje;

- u enje kroz rješavanje problema;
- diskusija (debata);
- rad u grupama;
- predstavljanje i interpretacija;
- tehnike kriti kog mišljenja;
- idejna inspirativnost (brainstorming);
- samostalno istraživanje.

Za odre ene teme koje karakteriše dovoljan broj informacija može se primijeniti i interaktivna nastava kombinovana sa prakti nim aktivnostima.

Za odre ene nastavne teme može se uspješno izvoditi nastava u prirodi, razli ite studijske ekskurzije, posjete raznim organizacijama i dr.

U svim slu ajevima primjene nazna enih nastavnih metoda i tehnika, potrebno je koristiti odgovaraju a didakti ka nastavna sredstva i pomagala, bez kojih se ne mogu posti i o ekivani rezultati.

IV VREDNOVANJE

Vrednovanje (ocjenjivanje) je proces sistematskog prikupljanja, analize i interpretacije informacija u cilju odre ivanja stepena do kojeg je u enik savladao nastavne objektive. Ono treba da se zasniva na objektivima znanja (o ekivanim rezultatima) odre enog nastavnog programa i odre enog nivoa.

Ovaj proces se zasniva na nekim osnovnim na elima, kao što su:

- odre ivanje cilja i prednosti u procesu vrednovanja;
- primjena odgovaraju ih instrumenata mjerena u skladu sa ciljem kako bi se mjerilo ono što se želi izmjeriti;
- obezbje enje kvalitetnih informacija o postignutom rezultatu u enika putem kontinuiranog mjerena i vrednovanja.

IV 1. Instrumenti vrednovanja

Predmetni nastavnici i škole treba da biraju i primjenjuju dovoljan broj instrumenata i sredstava za mjerena i vrednovanje, kao što su:

- posmatranje;
- upitnik (samovrednovanje);
- pismeni izvještaj o jednom praktičnom radu ili istraživanju;
- usmeno izražavanje;
- pismeno izražavanje;
- kontrolni listovi (koriste se za manevarske vještine snalažljivosti);
- dosije ili portfolio (samovrednovanje);
- test na bazi kriterijuma i objektiva;
- test dostignuća sa injenirima na osnovu pitanja (zahtjeva):
 - odgovor sa više alternativa,
 - kratki i otvoreni odgovor,
 - izabrani otvoreni odgovor i dr.,

kao i svaki drugi instrument koji nastavnik smatra potrebnim.

Svaka škola postavlja standarde ili kriterijume pomoći u kojih se utvrđuje stepen postignuća na kraju nastavnog procesa za treće i razred.

IV 2. Stepen usvojenosti gradiva

Na kraju nastavne godine svaki učenik treba da dostigne jedan od stepena usvojenosti nastavnog gradiva:

- Odličan (stepen najviše usvojenosti);
- Vrlo dobar (stepen više usvojenosti);
- Dobar (stepen srednje usvojenosti);
- Dovoljan (stepen dovoljne usvojenosti) i
- Nedovoljan (stepen nedovoljne usvojenosti).

Dostignuti stepen usvojenosti nastavnog gradiva direktno zavisi od standarda (v. tabelu) koji se baziraju na:

Opšti objektivii	Najviša usvojenost 90%	Visoka usvojenost 80%	Srednja usvojenost 60%	Dovoljna usvojenost 40%	Nedovoljna usvojenost
Poznavanje predmeta	Najveće sposobnosti u poznavanju i primjeni znanja predmeta u običnim situacijama.	Visoke sposobnosti u poznavanju i primjeni znanja predmeta u običnim situacijama.	Srednje sposobnosti poznavanja i primjene znanja predmeta u običnim situacijama.	Dovoljne, sposobnosti u poznavanja i primjene znanja predmeta u običnim situacijama.	Nedovoljne sposobnosti poznavanja i primjene znanja predmeta u običnim situacijama.
Razumijevanje naučnih procesa	Najviše sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok-posljedica. Prikupljanje i organizacija informacija i jednostavno rasuđivanje.	Više sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok-posljedica. Prikupljanje i organizacija informacija i jednostavno rasuđivanje.	Srednje sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok –posljedica. Prikupljanje i organizacija informacija i jednostavno rasuđivanje.	Dovoljne, ograničene sposobnosti razumijevanja zadataka i naučnih procesa.	Nedovoljne sposobnosti razumijevanja zadataka i naučnih procesa.
Kritičko mišljenje	Visoke sposobnosti kritičkog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjuju i objašnjiva na elu i iskustva.	Sposobnosti kritičkog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjuju i objašnjiva na elu i iskustva.	Ograničene sposobnosti kritičkog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjuju i objašnjiva na elu i iskustva.		
Manevarske vještine	Stećen zadovoljavajući stepen sposobnosti manevarskih vještina.			Niži stepen usvojenih sposobnosti (nekih) manevarskih vještina.	

V IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA

Radi uspješne i efektivne realizacije nastave i u enja, ovog Nastavnog plana i programa, nastavnici i u enici treba da koriste razliite izvore i sredstva informisanja.

Do sada je glavni izvor informisanja bio školski udžbenik određenog predmeta. Ukoliko nedostaje neki određeni udžbenik za odgovarajući nastavni predmet, nastavnici i u enici imaju mogućnosti da koriste razne udžbenike iz prethodnih i tekućih razreda, kao i druge dopunske materijale u cilju obezbjeđivanja znanja i iskustava koja imaju naučnu podlogu.

Pored raznih školskih udžbenika sugerisemo da se koriste i drugi informativni materijali:

- priručnici, atlasi i brošure;
- novine, stručni i naučni asopisi;
- fotografije, posteri, proglašenja, šeme, dijagrami, karte, tabele;
- modeli, crteži, makete;
- fotoslajdovi, filmovi, videokasete;
- računarski programi, internet, CD i dr.

U nadležnosti je nastavnika da, zavisno od datih uslova u kojima škola radi, nalazi izvore informacija i pomoći na nastavna sredstva, vodeći računa o ravnoteži usmenih, vizuelnih, auditivnih i audiovizuelnih podataka sa posebnim naglaskom na ono što je suštinsko za učenje.

Ova sloboda izbora nastavnih izvora treba da pripada i učeniku.

VI. NASTAVNI PLAN PREDMETA

Br.	Nastavni predmeti	Nedjeljni fond asova	Godišnji fond asova	Postotak
1.	Bosanski jezik i književnost	7	259	30.43
2.	Engleski jezik	2	74	8.70
3.	Matematika	5	185	21.74
4.	Uvjet i priroda	1	37	4.35
5.	Građansko vaspitanje	1	37	4.35
6..	Muzičko vaspitanje	1	37	4.35

7.	Likovno vaspitanje	1	37	4.35
8.	Ru ni rad	1	37	4.35
9.	Tjelesni odgoj i sport	2	74	8.70
10.	Izborna nastava može se organizovati iz predmeta ili novih kurseva (npr. gra ansko vaspitanje, etika, zdravstveni kursevi, prava i sloboda ovjeka, obrazovanje za preduzetnike, TIK, zaštita životne sredine ili drugo što je privla no za u enike i od interesa za zajednicu.	2	74	9.52
	Ukupno	23	851	100.0

VII IZBORNA NASTAVA

Izbornu nastavu u enici biraju po želji, prinu enosti, potrebama ili interesima. Predmet, kurs ili djelatnost za izbornu nastavu može se sugerisati od Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije ili na osnovu zahtjeva u enika, roditelja, nastavnika ili drugih zainteresovanih faktora iz zajednice. Posebno bi bilo poželjno da konkurišu nezaposleni nastavnici sa kompletним projektom (predmet, kurs ili djelatnost i plan, program, tekst i na in realizacije).

Izborna nastava može se organizovati iz: predmeta ili novih kurseva (npr. gra ansko vaspitanje, etika, kurs iz zdravstva, prava i sloboda ovjeka, obrazovanje za preduzetnike, tehnologija informisanja i komunikacije, zaštita životne sredine ili bilo šta drugo što je privla no za u enike i od interesa za sredinu).

Predmet, kurs ili djelatnost za izbornu nastavu treba da traje ne manje od tri mjeseca.

Za predmet, kurs ili djelatnost treba da se izjasne najmanje 15 (petnaest) u enika (ako razred ima više od jednog odjeljenja), a ukoliko razred ima samo jedno odjeljenje, onda je potrebno da se za predmet, kurs ili djelatnost izjasni polovina odjeljenja na na in kako bi se mogla organizovati izborna nastava.

Za izbornu nastavu, na osnovu zahtjeva zainteresovanih, odlu uju stru ni organi škole u saradnji sa Regionalnom kancelarijom za obrazovanje prije po etka školske godine. Za na in izjašnjavanja u enika,

roditelja ili drugih zainteresovanih, kao i vrijeme kada će oni ovo obaviti, odlučujući organi škole, ali svakako kada procedura treba da se završi prije početka školske godine.

Planove i programe za izbornu nastavu izrađuje škola u saradnji sa Regionalnom kancelarijom za obrazovanje i sa stručnjacima odgovarajućih oblasti iz zajednice (ako ima takvih).

Izborna nastava, kada se prihvati od stručnih organa škole, ima status redovne nastave, sa jedinom iznimkom da će se izborna nastava vrednovati (ocjenjivati) opisnom ocjenom (ne negativnom).

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

UVOD

Jezik je oru e za razmišljanje, samoiskazivanje i komunikaciju, za uspostavljanje društvenih relacija, za uvanje i prenošenje kulturne baštine i napredak pojedinca i društva.

Jezik je tipi ni društveno-mentalni fenomen koji ovjeka ini ovjekom.

Jezikom se rije i prenose u koncepte. Što više koncepata u enik ima na raspolaganju i što bolje razumije njihove relacije, to lakše razmišlja.

Nastava jezika ima važan zadatak da kroz znanje jezika i poznavanje literature, pomogne u eniku da postane samostalna, slobodna, kreativna i kulturna li nost, svjesna svog li nog i nacionalnog identiteta. Itanjem literature u enik usvaja materijal koji razvija njegov emocionalni život i njegovu sliku o svijetu, znanje o samom sebi i o drugim ljudima, o ljudskim iskustvima i imaginaciji. Razvijaju i i cijene i vlastiti jezik i vlastitu kulturu, u enici saznaju da postoje i druge kulture i drugi jezici koje, tako e, treba cijeniti. Nastava jezika upu uje u enike da uvažavaju kulturno naslje e ovje anstva, a veliki dio ljudskog intelektualnog kapitala živi u jeziku i kao jezik.

Za ovjekov intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj, jezik ima ogroman zna aj.

U razli itim situacijama i u svakoj životnoj dobi, komunikacija bez jezika teško je zamisliva.

Od kvaliteta komunikacije u velikoj mjeri zavisi prosperitet pojedinaca, pa i društva u cjelini.

Znanja ste ena u ovoj oblasti predstavljaju neophodnu osnovu za nastavu i u enje u svim drugim oblastima, jer razli iti vidovi upotrebe jezika unapre uju se nastavom ostalih oblasti.

Mišljenje i jezik su suštinski povezani. Razvijanje jezi kih kompetencija u direktnoj je vezi sa razvojem saznajnih sposobnosti, kao i s razvojem mišljenja u najširem smislu rije i. Jezi ke vještinje – slušanje,

govor, itanje i pisanje – podjednako su zna ajne i me usobno povezanje. Zato se podrazumijeva da e se one preplitati i u enje jedne pomaga e razvoju drugih.

Književna djela predstavljaju bitan elemenat ukupnog razvoja sistema estetskih vrijednosti.

Pored njih u enik se, u toku školovanja, upoznaje i s drugim vrstama tekstova. Svi oni zasnovani su na nizu razli itih konvencija i podrazumi-jevaju niz sposobnosti i vještina koje se u eniku sistematski predstavljaju u nastavi, ne samo iz ove ve i iz svih drugih obrazovnih oblasti, kako bi se podstakao razvoj komunikativnih, saznanjnih i istraživa kih sposobnosti u enika.

Nastava u oblasti boanskog jezika, književnosti i komunikacije treba da teži razvoju u enika kako bi mogli da u estvuju u interkulturnoj interakciji na više jezika, kao i omogu avanju upoznavanja ve eg broja kulturnih zajednica.

Nastava iz oblasti bosanskog jezika treba da predstavlja za u enika izvor zadovoljstva iako se taj stepen ne može izmjeriti, ali se može uo iti.

CILJEVI

1. U enici formiraju pozitivan odnos prema maternjem jeziku, jer postaju svjesni da se pomo u njega najlakše izražavaju i sporazumi-jevaju, jer postupno i planski ovlađavaju i upotrebljavaju, pored lokalnog govora i standardni književni bosanski jezik.

2. U enici razvijaju sposobnost komuniciranja u svakodnevnim situacijama iz neposrednog okruženja, i postepeno se osposobljavaju za osnovne sporazumijevaju e aktivnosti: slušanje, goverenje, itanje i pisanje, koje im omogu avaju upoznavanje sebe i svijeta, kao i zadovoljavanje ulnih i društvenih potreba.

3. U enici se podsti u na razvoj mišljenja i izgra ivanja svijesti o sebi i okolini i na taj na in pove avaju mogu nost djelovanja na okruženje.

4. U enici razvijaju svijest o svojoj kulturnoj baštini i svojoj tradiciji, kao i o postojanju drugih kultura iz neposrednog okruženja sa kojima se u enik svakodnevno suo ava.

5. U enici oboga uju maštu i razvijaju kreativnost kroz razli ite tekstove koji im se predstavljaju i na taj na in pronalaze temeljne vrijednosti realnog i irealnog svijeta.

6. Učenici kroz igru i zabavu osjeju li no zadovoljstvo i sreću u čitanjem umjetnih tekstova, jer u enje bosanskog jezika im omoguava ne samo komunikaciju sa okolinom, već i sticanje znanja o svijetu.

7. Učenici bogate rječnik na taj način razvijaju sposobnost za pravilan govor, samopouzdanje, hrabrost i kreativnost u rješavanju sporova na miroljubiv način, za mogućnost poštovanja druga i njih mišljenja i smisao za stvarala i aktivnost.

8. Učenici upoznaju različite tekstove koji se predstavljaju direktno ili indirektno - medijski i kroz zadatke se usmjeravaju na identifikaciju sa tekstrom. Iz teksta izdvajaju osnovne vrijednosti: istinito-neistinito, pošteno-nepošteno i na taj način učenici kako da kritički razmišljaju. Učenici učuju avaju povezanost između literarne i ostalih formi umjetnosti.

OBJEKTIVI

FUNKCIONALNI CILJEVI

1. Učenici koriste receptivne jezičke vještine (slušanje i čitanje) u komunikativnim situacijama u vezi sa neposrednim okruženjem i njim potrebama.

2. Učenici koriste vještine jezičke produkcije (govor i pisanje) u komunikativnim situacijama u vezi sa neposrednim okruženjem i njim potrebama.

3. Učenici aktivno učestvuju u interakciji sa sagovornicima iz neposrednog okruženja i usvajaju temeljna načela dijaloškog sporazumijevanja.

4. Učenici umiju da prenose sadržaje kratkih poruka ili tekstova.

5. Učenici prepoznaju osnovne elemente jezičkog sistema.

6. Učenici čitaju umjetničke tekstove i književnosti primjerene njihovom uzrastu, shvataju njihove osnovne poruke, produbljuju ih i počinju da razvijaju sopstveni italci ukus.

7. Učenici prate i koriste medijske prikaze koji odgovaraju njihovom uzrastu.

RAŠ LANJIVANJE FUNKCIONALNIH CILJEVA

1. Slušanje

1.1. U enici slušaju i razumiju kratke tekstove različitih vrsta na standardnom književnom jeziku:

- izlaganja,
- književne tekstove,
- didaktička upustva,
- saopštenja.

1.2. U enici uočavaju da se u građenu poruka, pored govora, povezuju i drugi oblici izražavanja:

- pokret – gestikulacija,
- slika,
- muzika.

2. Itanje

2.1. U enici ovladavaju tehnikom itanja na glas i u sebi.

2.2. U enici primjenjuju ostale vještine i strategije itanja.

2.3. U enici itaju kratke tekstove različitih vrsta, i pri tome:

- prikupljaju informacije,
- bogate rječnik, sti u znanje,
- razvijaju maštu.

2.4. U enici itaju i razumiju nelinearne elemente teksta:

- ilustracije,
- legende,
- tabele,
- dijagrame.

2.5. U enici znaju da koriste sadržaje knjige da bi pronašli odredeni tekst.

2.6. U enici uočavaju dijelove teksta:

- naslovi,
- podnaslovi,
- odeljci,
- ime autora.

2.7. U enici koriste slikovni rječnik ili rječnik na kraju knjige da bi otkrili značenje nepoznate riječi.

3. Govor

- 3.1. U enici pravilno izgovaraju glasove, riječi i izraze i pravilno intoniraju rečeniku.
- 3.2. U enici govore tečeno, odgovaraju im tempom.
- 3.3. U enici koriste plan da bi pripremili kratka saopštenja o poznatoj temi.
- 3.4. U enici jasno formulišu iskaze, primjerene govornoj situaciji.
- 3.5. U enici izražavaju misli, ideje, osjećanja i stavove o raznim temama iz neposrednog okruženja, na osnovu iskustva i maštovanja.
- 3.6. U enici napamet govore kratke tekstove:
 - recituju,
 - govore po ulogama.

4. Pisanje

- 4.1. U enici pravilno koriste pisma maternjeg jezika poštujući pravopis.
- 4.2. U enici vladaju osnovnim vještinama i strategijama pisanja.
- 4.3. U enici prepisuju dijelove poznatog teksta.
- 4.4. U enici pišu po diktatu dijelove poznatog sadržaja.
- 4.5. U enici pišu na osnovu svojih misli (autodiktat) i pri tome vode računa o znacima interpunkcije.
- 4.6. U enici pišu kratke tekstove različitih formi i namjena i pri tome izražavaju svoje:
 - misli,
 - ideje,
 - osjećanja i stavove o raznim temama iz neposrednog okruženja na osnovu iskustva ili maštovanja.

5. Interakcija

- 5.1. U enici tolerantno i bez ustručavanja učestvuju u razgovoru držeći se teme i koristeći jezik sredstva primjerena uzrastu i komunikativnoj situaciji.
- 5.2. U enici umiju da saopštite i obrazložite svoj stav o nekom spornom pitanju (prilikom igre).
- 5.3. U enici umiju da obave telefonski razgovor i pri tome znaju da prenesu kratku poruku.

- 5.4. U enici postavljaju pitanja i daju odgovore, i u usmenom i u pismenom obliku, pridržavaju i se konverzacijskih pravila.
- 5.5. U enici znaju da koriste osnovne forme pisane komunikacije, te umiju da napišu:
 - pismo,
 - poruku,
 - spisak,
 - razglednicu.

6. Medijacija

- 6.1. U enici formiraju i preobličavaju iskaze i kraće tekstove uz pomoć verbalnih i neverbalnih sredstava radi prenošenja osnovnih značenja.
- 6.2. U enici znaju da izdvaje ključne riječi iz kraćih tekstova.
- 6.3. U enici znaju da daju naslov:
 - tekstu,
 - slici,
 - podnaslov dijelovima teksta.

7. Interpretacija

- 7.1. U enici koriste svoja znanja i iskustva, kao i druge tekstove da bi razumjeli ono što pišu.
- 7.2. U enici razlikuju stvarno od imaginarnog.
- 7.3. U enici znaju da prepoznaju i izdvaje osnovne ideje u tekstu.
- 7.4. U enici znaju da izdvaje i opisuje:
 - zaplet,
 - mjesto,
 - vrijeme događaja,
 - slijed događaja,
 - aktere i njihove odobine.
- 7.5. U enici prepoznaju i znaju da upotrebe figurativni jezik u književnom i neknjiževnom tekstu.
- 7.6. U enici znaju da zauzmu sopstveni stav o protagonistu tekstu.
- 7.7. U enici znaju da ilustriraju tekst i prikažu tekst kroz ilustracije i niz slika.

8. Jezik

- 8.1. U enici prepoznaju rije i i re enice.
- 8.2. U enici prepoznaju i razlikuju vrste rije i:
 - imenice (vlastite i zajedni ke),
 - rod i broj,
 - glagole,
 - pridjeve (opisne, prisvojne, gradivne).
- 8.3. U enici razlikuju vrste re enica:
 - izjavne,
 - upitne,
 - uzvi ne,
 - potvrđne,
 - odri ne,
 - proste i proširene.
- 8.4. U enici znaju da podjele rije i na slogove.
- 8.5. U enici znaju da odrede subjekat i predikat u re enici.
- 8.6. U enici znaju da razlikuju osnovne glagolske oblike:
 - prošlo vrijeme,
 - sadašnje vrijeme,
 - budu e vrijeme,
 - neodre eno vrijeme.
- 8.7. U enici identifikuju osnovne oblike promjenljivih vrsta rije i (nominative imeni kih rije i i infinitive glagola) kako bi mogli da upotrebljavaju rje nik.
- 8.8. U enici znaju da razlikuju rije i istog i suprotnog zna enja:
 - rije i koje ozna avaju umanjeno,
 - rije i koje ozna avaju nešto uve ano.
- 8.9. U enici znaju da razlikuju doslovno od prenosnog zna enja.
- 8.10. U enici posjeduju aktivni i pasivni rje nik koji odgovara njihovom uzrastu.

9. Književnost

- 9.1. U enici znaju da razlikuju književne tekstove od ostalih vrsta tekstova.
- 9.2. U enici znaju da razlikuju osnovne vrste književnog izražavanja:

- stih,
- prozu,
- pjesmu,
- pri u.

9.3. U enici znaju da prepoznaju jednostavne književne forme:

- brojalice,
- bajke,
- basne,
- šaljive pri e,
- poslovice,
- zagonetke.

10. Medijska pismenost

10.1. U enici znaju da koriste razli ite medije radi informisanja, obrazovanja i zabave:

- plakat,
- novine,
- strip,
- asopise,
- filmove,
- kompakt diskove.

10.2. U enici znaju da tuma e zna enje medijskih poruka:

- šta je uo io,
- šta je nau io,
- šta mu se dopalo,
- kako se osje ao.

10.3. U enici znaju da izraze: ideje, iskustva, stavove i maštu kroz grupno i samostalno oblikovanje jednostavnih medijskih tekstova:

- novina,
- stripa,
- plakata,
- i internet stranica.

PLANIRANI SADRŽAJI IZ KNJIŽEVNOSTI

U enici itaju, razumijevaju i vrednuju umjetni ke tekstove i predlažu druga iji tok radnje.

- Vjetar i sunce** - narodna pripovijetka
O i moje majke - japanska narodna pjesma
Septembar - Uzeir Ajradini
List na putu - Š. Pandžo
Škola budu nosti - Ajša Zahirovi
Golubovo krilo - Ahmet Hromadži
Svjetu se ne može ugoditi - šaljiva pri a
Dje ak grli svijet - I. V. Rori
Moj otac je tvr ava - Jusuf Žiga
Vezeni most - N. K. Hadži
Zajedni ki život na Kosovu - Alma Koli (u eni ki rad)
Jesen - Meljiman Mustafi
Dioba - arapska narodna pri a
Šumski poštari - E. Pelin
Li ina - narodna pripovijetka
Majka - islandska narodna pri a
Tri sunca - I. Bekri
Prisluškivanje - Š. Pandžo
Kako ste se igrali - Bela Džogovi
Kako je postalo drago kamenje - indijanska pri a
Zima se razboljela - G. Vitez
Djedin nišan - Sead Redžepagi
Jesenje ve e - F. G. Lorka
Uspavanka - Uzeir Ajradini
Svitac traži prijatelja - Sun Ju in
Djevoj ica sa šibicama - H. K. Andersen
Bijeli konj - ameri ka narodna pri a
Lav i ovjek - arapska narodna pri a
Torbar i majmuni - indijska bajka
Kad bi bilo - narodna pripovijetka
Zlatna kantica - O. Župan i
Kos i grož e - narodna pri a
Sun ev pjeva - B. opi
Smijeh i suze - Azra Mulali
Rodine izme - A. Busunok
Repi i šeširko - Azra Ali i

Dje ak i mrav - kineska narodna priča
Djete sa dobrom srcem - Husein Sulejmani
Zlatna sjekira - japanska bajka
Govor drveća - estonska narodna bajka
Lisi ji sud - narodna basna
Prvi zimski dan - Eštref Berbi
Pjesma o cvijetu - B. Miljković
Bliži se bliži ljetu - D. Maksimović
Trešnja - Džemaludin Lati
Oproštaj sa rijanom - Rizo Džafi
Prvi snijeg - S. Jesenjin
Poklon - etiopska narodna priča
Krak - Uzeir Ajradini
Lav i lisica - narodna basna
Dolapče - Hamid Isljami
Drugovi - V. Nedelkovski
Želja - Alija H. Dubočanin
Preobražaj - Mirsad Bećirbašić
Tri želje - bajka engleskih doseljenika u SAD
Gdje je postojbina bajki - M. B. Vogelnik
Šamar - Sadik Idrizi
Ko je tvrdica - korejska narodna priča
Oci - Rahman Dedaj
Molba - Din Mehmeti
Rodoplavna - Jašar Redžepagić

Domača lektira

1. **Bajke i priče** - izbor iz djela svjetskih klasika:
E. Pelin, K. Čapek, E. Fulinina, R. Kipling, A. Čehov, A. Puškin
2. **Izbor iz svjetske poezije za djecu:**
Prijedlog : Muhibdin Džanko
3. **Patuljak vam prinača** - A. Hromadžić
4. **Nenina bašta** - N. K. Hadžić
5. **Oeva sjekira** - Rizo Džafi
6. **Nezavršena priča**, izbor priča iz BiH za djecu, prijedlog : I. V. Rorić
7. **Zov zavaja**, Uzeir Ajradini
8. **Hiljdu i jedna noć**, izbor, prijedlog : Adila B. Šabbah
9. **Pinokio** - K. Collodi

Predložena djela za lektiru u enici itaju samostalno kod ku e.
U školi se vode razgovori o pro itanim sadržajima.
Nastavnik daje osnovne informacije o autorima.
U toku školske godine nastavnik je obvezan da obradi najmanje šest predloženih djela, a ostala djela u enici itaju po mogu nosti.

STANDARDI POSTIGNU A

Standardi predstavljaju osnovu za koncepciranje nastavnog i obrazovnog rada.

Na osnovu njih i za potrebe njihovog ostvarivanja, biraju se sadržaji nastavnog rada, nastavne metode i oblici rada, odre uju se i planiraju aktivnosti u enika i nastavnika, obezbje uju se potrebna nastavna sredstva, oprema za rad i razna druga u ila.

Zato je potrebno da standardi budu jasno i precizno definisani i formulisani, poznati i javni, da izražavaju opštu saglasnost svih interesnih grupa: u enika, roditelja, škola i društvene zajednice u širem smislu, što se obrazovanjem želi posti i i što je funkcija obrazovanja.

Najvažniji zadatak u tom cilju je:

- sposobljavati u enike da shvate da autonomija ne zna i slobodu od drugih nego slobodu sa drugima, da samopoštovanje, samopotrivanje, odgovornost za sopstveno ponašanje - podrazumijeva uzajamnost, ravnopravnost, poštovanje razliitosti, saradnju, podršku, i saosjeanje sa drugima.
- sposobljavati u enike da razumiju posljedice svoga ponašanja, da je bolje u vještini slušanja da imaju mnogo više povjerenja, saradnje i uzajamnog poštovanja sa drugovima i da imaju pravilan odnos prema nastavniku i okolini.

Oni omogu avaju sistematsko pranje i vrednovanje ciljeva obrazovanja.

Katalog znanja:

Jezik i književnost

U enici slušaju i i posmatraju i aktuelne događaje iz okoline znaju na ovom nivou da:

- reprodukuju bitne podatke na standardnom književnom jeziku,

- da dopune odre eni tekst.

U enici itaju na glas i u sebi i po završenom itanju znaju da predlože:

- druga iji naslov,
- druga iji tok radnje,
- druga iji kraj,
- da ilustruju tekst.

U enici u e napamet kratke tekstove, a onda govorno nastupaju:

- podešavaju i intonaciju sadržaju književnog teksta,
- govore po ulogama, igraju i u kratkim predstavama,
- govore jasno i razgovetno.

U enici umiju da obave telefonski razgovor:

- da se predstave,
- da vode razgovor,
- da uljudno završe razgovor.

U enici pišu kratke tekstove i poruke i pri tome znaju:

- da upotrebe veliko slovo,
- da napišu kratko pismo,
- da sa ine spisak,
- da napišu kratku poruku.

U enici u tekstu pronalaze i ispravljaju fundamentalne gramati ke i pravopisne greške:

- veliko slovo na po etku re enice,
- veliko slovo na po etku vlastitih imena i prezimena,
- veliko slovo na po etku geografskih pojmoveva,
- znake interpunkcije na kraju re enice,
- zarez pri nabranjanju.

U enici znaju:

- da razlikuju maternji od drugog jezika,
- da razlikuju književni jezik od lokalnog govora,
- da prakti no upotrebljavaju književni jezik.

U enici razlikuje književni jezik od lokalnog govora i pri tome znaju:

- pojam maternjeg jezika i

- gdje se još govori ovim jezikom.

U enici itaju i pri tome prepoznaju rije i koje ozna avaju:

- imena,
- radnju – glagolske oblike,
- pridjeve (opisne).

U enici u razli itim tekstovima znaju da izdvoje re enice:

- upitne,
- uzvi ne,
- izjavne,
- potvrđne,
- odri ne,
- proste,
- proširene.

IZVORI NASTAVNIH SREDSTAVA I NJIHOVA UPOTREBA

Udžbenici i druga uila predvi ena su da bi olakšali proces nastave i uenje. Tradicionalno, udžbenici su najznaajnija sredstva za uenje. U praksi udžbenike treba koristiti za:

- pružanje podrške uenicima vrijednim i tainim informacijama;
- buenje radoznalosti i podsticanje motivacije;
- obezbjeenje materijala za samostalni rad uenika;
- stimulisanje inicijative uenika i obezbjeivanje "hrane za nove ideje";
- obezbjeenje vježbi i aktivnosti primjene stenih znanja i vještina;
- stimulisanje uenika za identifikaciju i rješavanje problema na kreativan način;
- pomoenje uenicima da stvore predstavu o informacijama i da ih organizuju na sistematski način;
- obezbjeenje aktivnosti za utvrivanje stenog znanja;
- obezbjeenje aktivnosti interdisciplinarnog i međukarakularnog karaktera.

Pored udžbenika, u nastavi na bosanskom jeziku, koristiti i tehnička sredstva za masovnu komunikaciju. Koristiti i ilustracije, slikovnice, slike...

LITERATURA

Nastavnicima se preporučuje sljedeća literatura:

- **Pravopis bosanskog jezika** - Senahid Halilović ;
- Antologija pjesama bošnjačkih pisaca Kosova i Sandžaka **Bijel Behar** - Alija Džogović ;
- Dje ići asopis na bosanskom jeziku - **ulistan**;
- **Goranske narodne pjesme** - Harun Hasani;
- Zbirka poezije na župskom govoru: **Sluza u slunce** - Uzeir Ajradini;
- Antologija poezije pjesnika nacionalnih zajednica;
- **Svjetlosti zna enja** - R. Vasilevski;
- Zbirka poezije za djecu i odrasle: **Makadam mlije nog puta** - Uzeir Ajradini.

METODOLOŠKA UPUTSTVA

Polazni postupak u savlačivanju vještine itanja je jezik i govorna cjelina (brojalica, pjesma, priča, dijalog, zagonetke...).

Na najmanjim govornim cjelinama - rečenicama, razvija se osjećanje i smisao za jezik.

Polazeći od komunikativne funkcije jezika, obrada teksta usmjerenja je na savlačivanje osnovnih vještina itanja, kao preduslova za samostalnu edukaciju i ospozobljavanje za iskazivanje misli u slobodnom pričanju, opisivanju, prepričavanju, analiziranju i zaključivanju.

U rečici sa razvijenim rječnikom bolje napreduju u rečenici itanja i pisanja, a dobar govor je posljedica rečenica i prirodne nadarenosti.

Na ovom uzrastu u rečici uvježbavaju osnovne vještine itanja, nastoćeći da se u rečenju na glas približe tempu govora i navikavanju da poštuju znake interpunkcije uspostavljajući emotivni odnos sa onim što ih itaju. Itanje na glas doprinosi uvježbavanju i kontroli izgovora, a istovremeno i razumijevanju pročitanih rečenica.

Itanje u sebi je u osnovi pravo itanje i njemu treba postepeno težiti. Prelazak na itanje u sebi je uslovljen pravilnim i temeljnim itanjem naglas.

Svako itanje podrazumijeva razumijevanje pročitanih rečenica u skladu sa programskim zadacima.

itanje teksta obično prati njegova obrada koja se izvodi prema postupku koji se preporučuje kao model za razvijanje itala kih sposobnosti. Nivoi ovog postupka su:

- uvodna motivacija,
- najava teksta - interpretativno itanje (tiho-glasno),
- izražavanje doživljenog (analiza-sinteza i vrednovanje),
- ponovno itanje (novi zadaci).

U enike prije itanju treba uputiti da osjete ljepotu slikovitog izražavanja i da to doživljavanje pokušaju da izraze riječima i pokretima, da u formi igre dramatizuju kratke priče i da ih ilustruju.

U toku obrade teksta u enike valja osposobljavati: da preprije avaju (rečnicu, odjeljak i čio tekst), da odgovaraju na postavljena pitanja i da budu pitani za stav, da bogate rječnik, da formiraju jasne rečenice kojima iskazuju misli i osjećanja i da donose zaključke.

Vještinom itanja i obradom teksta u enici se navikavaju na izražavanje: pravilno i jasno, isto bez parazitarnih riječi, takođe i izražajno. U enike uputići na itanje tekstova sa različitim sadržajima i na taj način izbjegavati monotoniju i mehaniku itanja.

U enike treba podsticati na itanje, korištenje biblioteke, sredstava medijске komunikacije i organizovanje susreta i razgovora sa piscima. Takođe ih treba podsticati na literarno stvaralaštvo.

Osnovni zahtjev Programa bosanskog jezika je da se jezik shvati i u rečicima predstavi kao sistem. Rečenica kao osnovna govorna jedinica zahtjeva poseban tretman u svim razredima, jer se u njoj sagledavaju i svi osnovni pojmovi o jeziku i pravopisu. Rad na rečenici u drugom razredu se zasniva na shvatanju rečenice različitih poznatih enjuna i vježbe u pravilnoj upotrebi interpunkcije.

Shvatanje i prepoznavanje dijelova rečenica po inje uočavaju se vršioca radnje u njoj i razumijevanjem riječi koje imenuju bitne predmete i pojave. Službu riječi u rečenici, posebno predikat i subjekat, uočavati najprije u govornim situacijama, pa tek onda u tekstu. Vježbati pravilan izgovor svih glasova, a pogotovo takozvanih afrikata – , , , dž, kao i upotrebu spiranta h.

Programske zahtjeve iz oblasti pravopisa savladati putem sistematičkih vježbanja i davanja uputstava. Usvajanje pravopisa treba shvatiti kao svakodnevni zadatak. Posebnu pažnju poslati upotrebi velikog slova i pisanju reči ne, li i zamjenice Vi (iz poštovanja), kao i pisanju skraćenica malim slovom sa ta kom i bez ta ke.

Nastavnicima se preporučuje da u toku školske godine sa učenicima urade po dva samostalna pismena zadatka.

Pored tradicionalnih metoda, danas se u nastavi bosanskog jezika koriste i savremene metode koje isti u enika u prvom planu, jer rade i u grupi u enici bolje u e i radu pristupaju stvarala ki.

U ovakvima situacijama nastavnici i u enici su partneri koji zajedi ki istražuju. Uloga nastavnika je da orijentiše, olakša i podrži napore u enika.

Za uspješno savla ivanja programskih zadataka na ovom nivou najvažnije metode koje se preporu uju su:

- u enik u centru,
- interaktivna metoda,
- metoda demonstracije,
- metoda praktičnih radova...

Oblici rada koji se preporu uju su:

- rad u grupama,
- rad u parovima,
- individualni rad.

OCJENJIVANJE I EVALUACIJA

Ocjenvivanje u enika je jedna od suštinskih komponenti obrazovnog procesa koja u značajnoj mjeri određuje kvalitet obrazovanja.

Na nedostatke koje u ovoj oblasti bilježi naše obrazovanje ukazivano je mnogo puta.

Posebno su brojni problemi u pogledu objektivnosti, validnosti i pouzdanosti ocjena.

Funkcija ocjenjivanja je davanje završne ocjene koja treba da pokaže u kojoj mjeri je u enik ostvario postavljene standarde nakon završetka određenog nivoa školovanja.

Ocjena mora biti u funkciji pravila napredovanja (šta je u enik usvojio, šta mu ide teže, šta treba dodatno podržati...), kako bi se napravio plan narednih aktivnosti u radu sa u enikom.

Definisanjem standarda obrazovanja, nastavnicima se nudi dobar oslonac da obogađuju svoju praksu ocjenjivanja, koja će biti u funkciji pravila napredovanja u enika i planiranja nastavnih aktivnosti.

Razvoj nove koncepcije školskog programa je pravilno razvojem nezavisne i profesionalne institucije koja će ocjenjivati postignute u enika kroz nacionalne ispite i projekte eksternog testiranja.

Ovim projektom nastavnik i u enik, u većini mjeri postaju partneri, koji zajedno rade na ostvarivanju bolje pripremljenosti za postizanje što boljih rezultata pri rješavanju eksternih testova.

U dosadašnjoj praksi ocjenjivanje u enika je bilo usmeno ispitanje pri kojem se testirala sposobnost učenika da vjerno reprodukuje programske sadržaje ostvarene tokom određenog perioda. Ovakvo ocjenjivanje ima svoje dobre strane, ali i znatna ograničenja, jer se traženo znanje svodi na reprodukciju sadržaja lekcija ili tekstova samo iz udžbenika.

Nove metode ocjenjivanja su neophodne da bi se praksa ocjenjivanja u enika učinila raznovrsnijom i zbog toga što različiti standardi obrazovanja zahtijevaju i različite oblike rada.

Najnovijim metodama ocjenjivanja predviđa se i razvijanje sposobnosti za samoocjenjivanje kvaliteta sopstvenog znanja, aktivnosti ili pouhvata.

Funkcija ocjenjivanja nije samo da se svaki učenik ocjeni, već i da se učenicima omogući da razvijaju sposobnost za samoevaluaciju.

Učenici koji ne razvijaju ovu sposobnost ostaju uvijek zavisni od nekog autoriteta.

Standardi obrazovnih ishoda i kriterijumi ocjenjivanja mogu pravljati objektivnost i nepristrasnost i odličan su oslonac za samoevaluaciju.

Dobijenim obrazloženjem za svoju ocjenu učenik dobija priliku da razumije standarde i kriterijume i tako postaje sposoban da samostalno, bez pomoći nastavnika, ocjeni sebe na relativno objektivan način.

Uključivanjem samoevaluacije u učenici kontinuirano rade na sopstvenom obrazovanju i mijenjanju kvaliteta odnosa na relaciju učenik – nastavnik.

ME UPREDMETNE VEZE I ME UKURIKULARNE OBLASTI

Učenje jezika pruža višestruke mogućnosti za međupredmetne veze na svim nivoima. Ove veze obuhvataju oblasti društvenih i prirodnih nauka, kao i umjetnost.

Na ovaj način, u učenici će sticanjem znanja iz jezika uspješno savladavati programske sadržaje iz drugih oblasti i obrnuto.

Bosanski jezik i književnost mora biti u stalnoj koorelaciji sa svim nastavnim predmetima i to:

Matematika: - “Prevod” svakodnevnog jezika na jezik matematike i obrnuto.

Muzika i kultura: - učavanje vokalnih osobina u pjesmama i razvijanje govornih sposobnosti u enika.

Gra ansko vaspitanje: - usvajanje osnovnih pojmove o demokratiji i gra anskoj kulturi.

Danas je u enje najvažniji proces sticanja znanja, i izvor li nog i društvenog razvoja.

Škola je samo jedan korak i osnova za dalji razvoj. Znanje, vještine i stavove treba razvijati u skladu sa specifi nostima društva, uz pomo elektronskih medija.

Svi vankurikularni predmeti i sve aktivnosti mogu doprinijeti i pomo i u enicima u savla ivanju sve ve ih potreba radi prilaza informacijama.

Životne vještine imaju nekoliko dimenzija od kojih su najvažnije za ovaj nivo:

Obrazovanje za gra ansku demokratiju i prava djeteta

Iz ove oblasti u enike treba stimulisati da razvijaju samopoštovanje i poštovanje drugih i da budu svjesni svojih prava i obaveza.

Naro itu pažnju pokloniti manjinskim pitanjima i pitanjima ravnopravnosti polova.

Tako e, jedan od centralnih problema u globalnom svijetu jeste izgradnja racionalne zajednice u okviru koje se mogu na i dvije fundamentalne vrijednosti za pojedinca i društvo, a to su: li na sloboda i li na odgovornost.

Obrazovanje za informati ke i komunikacijske tehnologije

U okviru ovog kurikularnog predmeta osposobiti u enike da koriste informacijsku i komunikacijsku tehnologiju kako bi pronašli prave informacije u pravo vrijeme i tako razvijali svoje kreativne sposobnosti i smisao za zabavu.

Zdravstveno obrazovanje

Zdravstveno obrazovanje ima za cilj da pruži podršku fizi kom i mentalnom razvoju u enika.

U enike treba osposobiti da se brinu o svom zdravlju, da izbjegavaju ošte enja i preventivno djeluju na spre avanju bolesti radi normalnog funkcionisanja organizma.

Tako e je potrebno osposobiti u enike da sami održavaju li nu higijenu i higijenu okoline.

Treba ih nau iti da usklade rad i odmor, da fizi ki vježbaju i da poklanjaju pažnju zdravoj ishrani.

Obrazovanje za porodi ni život

U enike treba osposobiti za porodi ni život, tj. angažovati ih u razli itim ulogama i potrebnim zadacima da bi se stvorila dobra porodi na atmosfera i obezbijedila prijatna sredina u porodi nom domu.

U enici treba da shvate koliko je zna ajna dobra porodi na atmosfera za njihov razvoj i li nu uravnoteženost.

Daje se mogu nost nastavnicima da primijene u toku rada po svom izboru i druge kurikularne mogu nosti.

ORIJENTACIJA ZA SAMOSTALNI RAD

U ovom dijelu predmetni kurikulum treba da obezbijedi orientaciju u enicima, roditeljima i nastavnicima o tome kako se samostalni rad u enika može organizovati da bi im pomogao i olakšao proces sticanja novih znanja, vještina i navika.

Nastavnik treba da sugerije o razli itim interesnim aktivnostima koje se mogu odvijati individualno ili u grupi. U tom slu aju, njegov zadatak je:

- da bude koordinator,
- da podstoli rad i
- da hrabri u enike.

U enici tako sti u autonomiju i preuzimaju inicijativu:

- posve uju se radu,
- ne o ekuju gotove informacije,
- preuzimaju odgovornost i
- formiraju svoj stav.

Nastavnik, u ovom slu aju, može ponuditi odre ene projekte u enicima za samostalan rad iz oblasti prirodnih nauka i o tome kako pomo i u enicima u pripremi saznanja za gra ansko društvo po pitanju njihovog aktivnog u eš a u izgradnji životne zajednice.

ENGLISH LANGUAGE

(2 hours per week, 74 in total)

INTRODUCTION

The program of English language will emphasize the importance of experiencing language in context. Learners' background knowledge, skills and attitudes will be used as means of developing communicating abilities. As the learners develop communication skills, they also increase their linguistic accuracy and develop language learning strategies.

In the English language program learners will acquire various kinds of knowledge, skills and attitudes about:

- 1.** interpreting, expressing and negotiating meaning (communication).
- 2.** Sounds, written symbols, vocabulary, structure and discourse (language).
- 3.** Cognitive, socio-cognitive and meta-cognitive process (general language education).
- 4.** Patterns of ideas, behaviours, manifestations, cultural artefacts and symbols (culture).

Acquiring the language incorporates communication skills such as listening, speaking, reading, writing, viewing and showing. Learners develop these communication skills by using knowledge of the language, including grammar, and culture, communication and learning strategies, technology, and content from other subject areas to socialise, to acquire and provide information, to express feelings and opinions. Knowledge of other cultures, connections to other disciplines, comparisons between language and cultures, and community interaction all contribute to and enhance the communicative language learning experience, but the communication skills are the primary focus of language acquisition.

THE GOALS

English as a foreign language will be introduced for the first time in the third grade of primary education in Kosova. The purpose of this early introduction in the school curriculum is to enable the students to reach a working language competence after completion of upper secondary education for both further education and career. Learning English as a foreign language throughout their pre-university education will enable learners to develop the knowledge, skills, and attitudes they need to communicate in English, in a variety of school, travel, leisure and job-related contexts. English as a foreign language will extend the cultural experience of pupils and will facilitate the integration of our society in the European integration processes.

The overall approach during the initial years of English language learning experiences will be focusing on the non-analytical aspect (learning as communication through interaction without in-depth study of linguistic elements). As they advance in their language experience and competence, the focus will shift towards more analytic approach, but always keeping a balance between the two.

In this grade, however, learners will be able to:

- a) **Participate** in various language experiences that will enable to engage in situations dealing with: (1) school, people around us, weather, animals, holidays and celebrations., (2) **understand** a series of simple oral and written statements in a controlled and structured context, and (3) **express** their thoughts by producing simple oral and written messages of a few statements in a controlled context.
- b) **Identify** the presence of English (speaking) individuals and groups and concrete facts about English cultures;
- c) **Understand** and **use** orally and in writing the sound – symbol system, vocabulary and word order in simple structures.

THE SCOPE OF GRADE THREE ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM

COMMUNICATION Recognize and respond to familiar simple words		
Listening General Objective: Building language experience through listening and responding to simple structures		
Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
Learners should be able to: <ul style="list-style-type: none"> • Listen to, enjoy and respond to nursery rhymes, songs, poems and short stories • Listen to instructions and directions • Listen and repeat words, phrases and short sentences modelled by the teacher • Seek, pick and understand basic information in simple familiar contexts and experiences; • Identify relevant information in a relatively controlled context; • Create a context for the new language; 	<ul style="list-style-type: none"> • Listen and repeat; • Listen and do; • Listen and guess; • Listen and draw; • Listen and fill in charts; 	Learners can: <ul style="list-style-type: none"> • Listen and respond to simple classroom commands, instructions , directions and questions • Understand very simple phrases about themselves, people; • Understand very short simple words; • Understand familiar names, words, numbers, times; • Identify, with the teacher's assistance, key words to follow directions;
Speaking General objective: Encourage speaking		
Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
Learners should be able to: <ul style="list-style-type: none"> • Experience, recognize and observe simple commands (look, listen, watch, and so on) 	<ul style="list-style-type: none"> • Matching activities; 	Learners can: <ul style="list-style-type: none"> • Speak slowly about things around them; • Tell what they see and hear;

<ul style="list-style-type: none"> Remember items from a picture or the location of objects in the classroom; Arrange themselves in a particular order by asking questions until they find correct position; Act out an imaginary situation or the teacher gives them instructions about what to say; Choose appropriate words to name and describe things that are familiar to them Use language to perform common social functions (introducing oneself and others, greeting others and saying good bye) Retell and act out familiar , poems, songs, stories or parts of stories Ask and answer very simple questions about themselves; 	<ul style="list-style-type: none"> Role play; Singing rhymes; Present and share information 	<ul style="list-style-type: none"> Describe very simple pictures; Ask questions to get additional information; Present information of personal interest Share information on their ideas and feelings Talk about their family, friends, home, school by using different written, printed or visual media; Learn and retell and recite (and sing) rhymes, songs and stories Recognize and respond to familiar words and basic phrases concerning themselves and their families
--	--	--

Reading and writing

General objective: Reading and writing very simple words

Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
<p>Learners should be able to:</p> <ul style="list-style-type: none"> Experience the reading process being modelled Draw pictures and write about them (a name, a phrase, a sentence) Draw pictures and write about feelings (love, fear, happiness) Draw and write about things they like and dislike 	<ul style="list-style-type: none"> Matching activities; Role play; Writing messages, notes etc. in various 	<p>Learners can:</p> <ul style="list-style-type: none"> Read very simple words and copy them; Check their answers; Write their first names and their family names; Identify related words;

<ul style="list-style-type: none"> Identify concrete facts in simple and controlled structures; Understand the meaning of familiar written contexts; Engage in shared reading Copy familiar words, phrases and short sentences correctly Copy words from signs in the environment 	<ul style="list-style-type: none"> familiar contexts; Copy rhymes; Who is who; 	
--	---	--

UNDERSTANDING AND USING ENGLISH

Language and Pronunciation

General objective: Use the sound of English

Specific objectives	Suggested language activities	Attainment targets
<p>Learners should be able to:</p> <ul style="list-style-type: none"> Recognize and the sounds and spelling alphabet of English Practice the pronunciation in various simple contexts Engage in activities designed to increase awareness of sounds Recognize vocabulary common to their environment (e.g. the school, the community) Build up a slight vocabulary of common words from personal experience, from the experience of environmental materials 	<ul style="list-style-type: none"> Rhymes and songs; Match spelling and drawings; Pronunciation of words; Role playing; Rhymes; Communicating and interacting in various activities; 	<p>Learners can:</p> <ul style="list-style-type: none"> Understand and use the information given to complete a picture; Spell and pronounce the familiar words; Describe a person, object and guess what it is; Use orally and write simple construction in present simple, Try to use and make distinction in oral communication regarding gender, negative and affirmative word order, some basic prepositions of place and movement;

<ul style="list-style-type: none"> Understand and use the vocabulary to express themselves on topics such as: family, hobbies, interests, and so on Use and identify (with some help) the language in the field of present tense the following basic linguistic elements: <i>Gender, plural of nouns, articles, basic inventory of verbs (be, have, see, sit, draw, sing, etc.), negative and positive simple structures, prepositions, , etc.</i> 		<ul style="list-style-type: none"> Write simple texts on: postcards, notes, messages, familiar persons, likes / dislikes etc.
--	--	--

MAKING CONNECTIONS :

Make subject matter connections through sport, food, school environment;

Specific objective	Suggested language activities	Attainment targets
<p>Learners should be able to:</p> <ul style="list-style-type: none"> Begin to understand and follow school norms; Participate in activities including: music, literature (short stories, fairy tales), dancing, theatre, sports, and so on Use the knowledge gained from other subjects to understand notions of: shapes, space, time movements, quantity, and so on; Try to transfer skills and content of mother tongue to the first language; Begin to relate information about climate, geography, art etc. of countries; 	<ul style="list-style-type: none"> Number games; Shapes and colours; Describing pictures; 	<p>Learners can:</p> <ul style="list-style-type: none"> Recognize and describe pictures linked to environment; Initiate and try to develop conversations (about sports, music, fashion, custom and life); Use words associated with specific occasions (greetings, celebrations, seasons) ; Understand messages found on signs, posters, maps which have been learned in other subjects.

ENGLISH IN THE WORLD:

Understand the customs of their country and compare with different countries through: music, symbols, flags.

Specific objectives:	Suggested language activities	Attainment targets
Learners should be able to: <ul style="list-style-type: none">• Be culturally neutral and easily adaptable;• Recognize some symbols of target language;• Recognize holidays and festivals of countries where English is spoken;• Try to understand, compare and contrast behaviour and norms;• Try to understand, compare and contrast behaviour and norms in English speaking countries and home country school situations• Understand and embrace differences in race, culture, class, and gender	<ul style="list-style-type: none">• Seasons;• Clothes;• Songs;• Fancy dress party;	Learners can: <ul style="list-style-type: none">• Use appropriate personal behaviour in school and social situations• Demonstrate good manners at home, at school (greetings);• Identify differences between different countries;• Recognize symbols and flags, holidays, habits;• Demonstrate respect;

GRADE THREE TOPICAL CONTENT

1. My school

- My classroom
- My teacher and my friends

2. My home

- My room
- My family and relatives

3. Colours and shapes

- Painting
- Shape, size and position

4. Me and my body

- All about me
- Personal health

5. Numbers

- Numbers and counting
- Shopping (At the bookshop, toy shop...)

6. Animals

- Favourite pet
- At the zoo

7. Food

- Types of food (favourite food)
- Fruits and Vegetables

8. Seasons and activities

- Spring and Summer
- Autumn and Winter

9. Clothes

- My favourite clothes
- Every day clothes

Note to the teachers: In order to achieve the targeted aims and objectives of **Grade three Curriculum**, and cover the topical content of **Grade three syllabus**, teachers should select teaching materials from course-book(s) (if available) and other sources which should primarily be age-appropriate, which means that they should be dedicated to **young learners**.

On the other hand, teachers should use supplementary materials according to the time available (pictures, posters, cassettes, CDs) and dedicated to the English language within the school curriculum, in order to suit their learners' needs and to meet the attainment requirements. Although it is estimated that within a school year, approximately 9 content areas should be covered, it is the teachers' responsibility to plan the number of topical areas (units) and the composition of it, in accordance with the total amount of hours dedicated to English.

METHODOLOGY

The Communicative Approach and Task – Based Learning

The overall aim of the English Language Curriculum is to enable learners to communicate successfully. Successful communication means getting our message across to others effectively. The Communicative Approach to language learning aims at facilitating genuine interaction with others, whether they live in the neighbourhood, in a distant place, or on another continent.

In language learning, the attention of the learners may be focused on particular segments, or on the language as a whole. In cases when we want to focus learners' attention on particular segments, then a segment may be a grammatical structure (a tense), a language function (expressing gratitude), a vocabulary area (food and drinks), or a phonological feature (stress or particular sounds).

On the other hand, when attention is focused on the language as a whole, learners, through a wide range of language activities, use the language for practical and realistic purposes. In other words, they act as genuine users of the language. Participating actively in communicative language activities, they in fact play roles, simulate situations related to real life, and learn through personalisation. In the earlier stages of learning, learners should be allowed to use gestures, body language, facial expressions, mime, drawings and so on. When they *learn by doing*, they realise that language is a powerful means of communication and will use it as such.

Since communication basically means sending and receiving messages, learners should develop the four language skills, which are the core of communication. Development of *receptive skills*, that is *listening* and *reading* skills, will enable learners to receive messages and, depending on tasks they are expected to fulfil, select essential information. However, since language skills do not occur in isolation, but are normally integrated for communicative purposes, after having received a message, learners should be able to make decisions, and respond appropriately. In a situation which involves language, their response is a communicative function, which is performed by one of the *productive skills*-either by *speaking* or by *writing*.

The Learning - centred classroom

The objective of learning centred teaching is to make teachers aware of the importance of learner autonomy in the classroom. The teacher is required to do more preparation before the lesson, and less stand up teaching in the classroom. But it doesn't mean that the teacher should sit back and relax. The teacher has a role, to support and help learners. The learners learn more actively and with enjoyment. The environment requires a learning centred approach that relies on participant's share in the learning, and responsibility for furthering discussion. In all cases learners need clear guidelines and preparation for effective discussion participation.

The major aims, or set of aims will relate to the development of learning skills. Such aims may include the following:

- To provide learners with efficient learning strategies;
- To assist learners identify their own preferred ways of learning;
- To develop skills to negotiate the curriculum;
- To encourage learners to adopt realistic goals and a timetable to achieve these goals;
- To develop learners' skills in self-evaluation.

The use of the mother tongue in the classroom

Contrary to the principles of the direct method and natural approach in language learning, which favour exclusive use of the target language, excluding the mother tongue completely from the classroom, most recent approaches today suggest that the use of the mother tongue at particular stages of foreign language learning may prove useful.

While there is clearly a place for the mother tongue in the classroom, teachers should make efforts to keep the use of the mother tongue to a minimum. Instead of translating words and/or asking learners to translate, they should demonstrate, act, use simple drawings and/or pictures, explain, give simple definitions. If teachers readily intervene with translation, as soon as learners are provided with an 'equivalent' word or expression, as soon as their curiosity is satisfied, they may lose interest in that particular item. In consequence, the English word or expression is easily forgotten and cannot be easily recalled. This method is easiest for teacher and learner, but may be the least memorable.

Classroom Management

Good classroom management is essential to effective learning. The teacher not only has knowledge of his or her subject (English), but is also the manager of the learning process.

Strategies for classroom management

Classroom management should be thought of in two major parts: Proactive (preventative) and reactive (discipline). Proactive classroom management means establishing the right physical and psychological environment.

- The physical environment is the shape, size, seating arrangements, materials, and equipment in the classroom.
- The psychological environment refers to the emotional tone achieved in the classroom.

Successful classroom management involves not only responding effectively when problems occur, but preventing the frequent occurrence of problems. The most effective decisions in classroom management are based on a clear concept of the goals and intended outcomes that a teacher wishes to accomplish.

Rules and procedures for the organization of the classroom should be developed in conjunction with teaching strategies that help learners meet their personal and academic needs. The teacher should arrange seating and provide simple step-by-step instructions and check they have been understood.

Communication: If we accept that language is a vehicle for communication in class and not simply the content of the class, then teachers need to put the learners in situations where they need to communicate. Group and pair work (see further) can provide such situations.

Effective communication is the foundation for good classroom management. There are certain forms of communication skills that are beneficial in the classroom.

Monitoring : Often misbehaviour occurs because learners find "acting out" more interesting than a boring lesson or more rewarding than

another experience. Learners may also misbehave when they are not involved in the learning activity, do not understand the task, or cannot obtain assistance when it is needed. So the teacher should find useful techniques for responding to minor classroom disruptions.

How a lesson is taught

Quality of instruction is a key factor influencing learners' behaviour and achievement. Response to learner misbehaviour is most effective when it maintains or increases the learner's dignity and self-esteem and encourages the learner to be responsible for his or her own behaviour.

Therefore, the teacher should:

- Involve learners in evaluating their own work as well as the teacher's instructions;
- Vary the style as well as the content of instruction in order to address diverse learner learning styles;
- Relate materials to learners' lives whenever possible;
- Create anticipation, and use activities to catch learner interest or increase learner motivation to participate;
- Engage learner learning through cooperative group work, competitive teams, group discussions, debates, and role-playing.

In group and pair work learners are responsible for their behaviour, for organising the work in hand, they choose the language that is used, and have to collaborate with the others in the group in order to achieve the task.

Group work and pair work

Group and pair work go hand in hand with the communicative approach, and learning-centeredness.

- Increase the opportunities for learners to use the language;
- Improve the quality of learners talk;
- Allow greater potential for the individualisation of instructions;
- Promote a positive affective climate;
- Have been found to increase learners' motivation.

According to Long and Porter (1985) small group work in the language classroom provides the optimum environment for negotiated

comprehensible output. Group and pair work help to use class time more effectively, increase effective learner talking time and encourage cooperation between learners, their independence and responsibility for others.

The roles of both teacher and learners change according to what kind of grouping they are in. In the traditional lecture-style group the teacher controls both the content and the language that is used, s/he is active, taking the lead in the classroom and controlling the behaviour of the learners. The learners are receptive, following the teacher's lead and receiving the content of the message, possibly without really thinking actively about it.

Group work

Group work is based on the idea that learners can learn the language and information from each other. The principle of cooperative learning is basic to classroom education. It also allows the opportunity for teachers to help with individual problems, for stronger and weaker learners to work on their own and for more learners to get more practice. Group work can be used for problem solving activities, project work, consensus reaching, or information gap activities where more than two learners are involved.

Group work gives learners chances for greater independence as they work together without the teacher controlling every move. They take some of their own learning decisions, they decide what language to use to complete a certain task.

Pair work

Pair work is a specific kind of group work, usually used for doing oral or written exercises. The pairs may work together to produce the answers, or they may ask each other questions in turn.

Pair work is often quite outside learners' experience of school and so we need to train them in the routines of working together, guide them towards acceptable behaviour, give them the opportunity to practise the necessary skills, and make sure they know what we expect of them.

Pair work involves learners working in pairs simultaneously. The reasons for the use of pair work are similar to those of group work. Pair work allows more learners to get more practice. Learners working in

pairs are able to share ideas and help each other. Pair work is useful for dialogues and information gap activities, but it can also be used when working on grammar and vocabulary activities, or checking answers.

Teachers need to introduce pair work slowly and gently into classes, allowing the learners to get used to the idea of working more independently, and to develop the necessary skills.

SPEAKING AND LISTENING

Speaking

Speaking is an interactive process of constructing meaning that involves producing and receiving and processing information (Brown, 1994; Burns& Joyce, 1997 in Harmer, 1998).

When we think about speaking, we mean the learners use any and all the language at their command to perform some kind of oral task. The important thing is that there should be a task to complete and that the learners should want to complete it.

There are three basic reasons why it is a good idea to give learners tasks which encourage them to use all the language at their command.

Rehearsal: getting learners to have a free discussion gives them a chance to rehearse having discussions outside the classroom. For example, having them take part in a role-play at an airport check-in desk allows them to rehearse such a real-life event in the safety of the classroom.

Feedback: speaking tasks where learners are trying to use all and any language they know provides feedback for both teacher and learners. Teachers can see how their class is doing and what language problems they are having whereas learners can find a particular kind of speaking and what they need to do to improve.

Engagement: good speaking activities can and should be highly motivating. If all the learners are participating fully-and if the teacher has set up the activity properly and can give useful feedback, they should get tremendous satisfaction from it.

	Teacher's Role	Learner's role	Possible activities
Level 1	<p>The teachers role is the same for all levels. It is marked by children's gradual movement from dependence on the teacher and other language users to increasing independence as a learner.</p> <p>The teacher will:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Be like role-model and involve herself/himself in different activities; • Guide learners and advice according to their needs; • Facilitate when needed, and have the role of co-learner. 	<ul style="list-style-type: none"> • S/he will memorise words, imitate the teacher and peers, take orders and respond. 	<ul style="list-style-type: none"> • Producing short sentences; • Singing a song in English; • Reading a text aloud; • Information gap (Describe and Draw).

Listening

Listening is basic to language learning. It is a fundamental skill for the improvement of spoken and written language. Listening is the first skill to develop when language is learnt. Listening is important because it helps in gaining spoken fluency. There are two types of listening situations in real life, non-interactive and interactive.

- non-interactive listening situations include listening to the radio, TV, films, lectures. In such situations we usually do not have the opportunity to ask for clarification, slower speech or repetition partner.
- interactive listening situations include face-to-face conversations, and telephone calls, in which we are alternately listening and speaking, and in which we have a chance to ask other participant(s) for clarification, repetition or slower speech.

There are two basic approaches to listening in the classroom: extensive and intensive.

Extensive listening or listening for gist (listening to an entire piece to gain an overall impression or understanding of what it is about).

Intensive listening or listening for detail (learners listen to the same piece with greater attention to detail).

	Teacher's Role	Learner's role	Possible activities
Level 1	<ul style="list-style-type: none"> ● To motivate the learners; ● To raise learner's interest; ● To introduce and develop sounds of English; ● To familiarise learners with some vocabulary; ● To monitor; ● To provide lots of exposure to comprehensible input; ● To help and encourage learners; ● To provide learners with regular listening; ● Facilitator. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Try to understand meaning, not detail; ● Understand and respond to simple instructions. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Listen and do; ● Listen and guess; ● Listen and draw.

READING AND WRITING

Reading

Reading is a very important part of daily life. We read in order to obtain information which is presented in a written form. People read for:

- Specific purposes
- General purposes
- Pleasure

Reading for pleasure is very important because while reading novels or magazines we receive information. We can also acquire vocabulary and even grammar. At the end of level 2 learners should be able to know what the importance is of reading in English. One reason why learners sometimes fail to understand a text even when they know all the vocabulary is because they cannot link what they are reading to something they already know.

At this level it is very important that teachers give learners an opportunity to read material of their choice in English. For example, some learners might enjoy reading a history textbook in English and then telling other learners what they have read.

Writing

The reasons for teaching writing to learners of English as a foreign language include reinforcement, language development, learning style and, most importantly, writing as a skill in its own right.

- Reinforcement: Learners often find it useful to write sentences using new language shortly after they have studied it;
- Language development: The mental activity we have to go through in order to construct proper written texts is all part of the ongoing learning experience;
- Learning style: Some learners are quick at picking up language just by looking and listening, but for many learners the time to think things through, to produce language in a slower way, is invaluable;
- Writing as a skill: Writing is a basic language skill, just as important as speaking, listening and reading. Learners need to know how to write letters, how to put a written reports together, how to reply to advertisements. They need to know some of writing's special conventions, for example punctuation and paragraph construction.

	Teacher's Role	Learner's role	Possible activities
Level 1	The teacher will <ul style="list-style-type: none">• Design the task;• Be a role-model;• Guide, coach, advise, facilitate the learners.	<ul style="list-style-type: none">• To copy the teacher, follow simple model.	<ul style="list-style-type: none">• Writing short sentences on a familiar topic;• Writing postcards;• Copying text.

Dictation

When learners know how to write, one way of encouraging listening is to set a dictation exercise. Here the learners have to write down exactly what the teacher reads out. It is also an exercise in spelling, pronunciation and punctuation. Dictation involves different kinds of mental processes. There is more time to think, to correct mistakes. Teacher should tell the learners how many times the text will be read. It is important to read the text at least twice.

At the end of level 1, learners should be able to write a limited number of words about: greetings, numbers, families, colours, parts of the body, food and drinks.

Vocabulary

Vocabulary teaching and learning is central to learning English. Words have a central place in culture, and learning words is seen by many as the main task in learning another language.

According to Carter and Nunan (2001), knowing vocabulary actively and productively as well as receptively, means that we all understand many more words than we actually use in every day situations. Our active vocabulary is the use of words that we know and are able to use. Our receptive vocabulary is the set of words that we recognize and understand. A definition of learning a word depends crucially:

- on what we mean by a word;
- on how a word is remembered;
- over what period of time and what circumstances it can be recalled;
- and whether learning a word also means that it is always retained.

To answer all these questions, four things should constantly be involved such as: putting words in storage through the ear, through the eye, keeping words in storage, retrieving, and using them.

The processing of words at different levels is crucial to learning. The different levels include integration in the learning process of pronunciation, the visual shape of the grammatical structure and semantic patterns of the word.

A systematic approach to vocabulary teaching

A language teacher needs to find systematic ways of helping learners with the vocabulary. A systematic approach might devote lesson time to helping learners at each of the following stages of learning vocabulary when the learners:

- Meet new words and understand their meaning(s) and the ways they are used;
- Practise using the words;
- Find ways that help them memorize the words;
- Recall and use the words appropriately.

The teacher in the classroom can help learners understand the meaning by:

- Avoiding language more complex than the word s/he is trying to explain;
- Focusing on the most important usages;
- Using examples;
- Using teachers own and learner's knowledge and feelings to focus on what we understand by this word.

At level 2 they are beginning to read independently selecting simple texts and using a bilingual dictionary or glossary to look up new words. When reading on their own they are beginning to use context to work out what unfamiliar words mean etc.

I	Teacher's role	Learner's role	Possible activities
Level 1	<ul style="list-style-type: none"> • To recycle words appropriately; • To act or mime words; • To focus learners' attention on pronunciation. 	<ul style="list-style-type: none"> • To imitate, follow orders and respond; • To listen and pick up things correctly; • To match words and pictures. 	<ul style="list-style-type: none"> • Matching pictures to words; • Miming; • Listen, read and say.

The Role of Grammar

If we see language as a building, the words as building blocks or bricks, and grammar as the architect's plan, than we must admit that without a plan, even a million bricks do not make a building. Similarly, one may know a million English words, but if s/he does not know how to put them together, s/he cannot speak English (Sesnan, 1997).

In the light of this statement, the question is not whether to teach grammar or not, but *how* to teach it. We should consider which approach

to adopt in teaching grammar, whether to teach form before meaning, or meaning before form, and what strategies and techniques to use in order to enable learners to put their knowledge of grammar into use and communicate effectively. It is the teacher's responsibility to estimate which approach would yield best effects at a particular stage of learning, or with a particular class.

	Teacher's role	Learner's role	Possible activities
Level 1	<ul style="list-style-type: none"> • To expose learners to particular language items; • To offer appropriate examples; • To provide opportunities for restricted use of language items; • To make activities playful and enjoyable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gasp the meaning of the language items; • Show readiness to participate in activities; • Practice language items in communicative activities. 	<ul style="list-style-type: none"> • Demonstration; • Games; • Songs; • Magic tricks; • Drawing.

According to the findings of the authors mentioned above, at this level, learners should be able to recognize different word categories and put words into phrases. They may also be able to combine phrases in order to form sentences. They should be able to deal with both Yes/No questions and WH-questions. At this level, learners may be able not only to grasp the meaning of language items, but also to understand particular aspects of the language system. Developing their cognitive and meta-cognitive skills, learners should be able to understand and use the rules of grammar. Regardless of this, teachers should be careful, when discussing explicitly and explaining the grammar, not to overdo, that is not to lecture on grammar. Instead, they should demonstrate grammar through substitution tables, or drills incorporated within communicative activities.

Assessment and Evaluation

There are many reasons for assessing learners. Some of them are:

- to compare learners with each other;
- to see if learners have reached a particular standard;
- to help the learners' learning;
- to check if the teaching programme is successful.

Teaching means changing the learner. Teachers will always want to know how effective their teaching has been- that is, how much their pupils have changed.

This change can be in:

- The amount of English learners know;
- The quality of the English they use;
- Their ability to use English.

The general word for measuring the change is assessment. Naturally if we want to asses how much pupils have changed, we have to know exactly what they already **know** and what they can already **do**.

There different types of assessment (or evaluation):

Self assessment (self - evaluation) relies on:

- The amount of effort expended in research;
- The amount of effort expended on initial organization;
- The amount of organization;
- The amount of effort spent on writing.

Group assessment (group - evaluation) can be done by:

- Evaluating individual learner progress within the group;
- Awarding group and individual marks.

This fosters cooperation among the learners, they promote higher achievement, greater motivation, and a more positive attitude towards the subject area and greater social skills.

Individual assessment (evaluation) is more readily accepted by learners, shows learners activity, his/her participation level in the group activity, willingness to respect the viewpoints of others.

Combination of group and individual assessment - the group component may foster the spirit of cooperation, and the individual component may permit the recognition of individual contributions.

The use of work samples, portfolios and projects. These folders or portfolios may be used to collect samples of a range of learners' work over the course of a term or a year. All these may reflect the learners' overall development and show learners' progress.

If teachers want to find out how effective their teaching has been, or if they want to evaluate the learners' progress the tests are used. Tests are conducted in class by the teacher. They measure the results of learners' performance. Teaching and testing always go hand-in-hand. Questions are often asked to check if the learners have understood what has been said. Equally, they may be asked to find out whether a particular point needs to be taught. We instinctively know why we ask a question: whether it is to teach or to test something.

Some major reasons for testing are:

- To diagnose learners' standard on arrival;
- To measure learners' progress;
- To find out how much pupils have learned;
- To find out the quality of learning;
- To find out how many of the class have learned what they were supposed to learn;
- To motivate pupils;
- To show the teacher what to teach next.

There are different kinds of tests, such as:

- **Proficiency tests** to examine a general standard in ability, regardless of the teaching programme;
- **Achievement tests** that examine whether learners can do what they have been taught, either by testing specific syllabus items or general objectives;
- **Placement tests** are a mixture of the above two, depending on what criteria we use to place the learner;
- **Diagnostic tests** use **proficiency** or **achievement tests** to analyse strengths and weaknesses in the learner or the teaching programme itself.

We see **evaluation** as wider than testing. Testing may be a successful tool in evaluation, but we also think there are other criteria for assessing someone's performance. Evaluation is not limited to numbers or just giving learners marks. Instead of trying to count or measure learner's ability to make useful contribution to the class, we can simply judge

whether s/he makes a contribution or not, and sometimes we will have to justify, negotiate, and possibly modify our opinions.

Evaluation looks for illumination: How did you learn that? Why did you learn that? This means that we are doing something **with** the learner, rather than **to** the learner. By asking these questions, we will learn a lot of extra information, such as:

- What the learner thinks s/he is learning;
- What the learner thinks is easy / difficult;
- What the learner enjoys / hates doing in the class;
- Where the teaching programme and the learner don't meet;
- Where the teaching programme need re-designing.

With the evaluation we are trying to help the learner to learn, so it is not an assessment, in fact it is aid to learning. In other words, we can use assessment procedure to develop and improve, not only the learner, but also the teaching programme and even the school.

Band Descriptors for Assessing Language Skills

Band	Listening	Speaking		Reading	Writing
		Fluency	Accuracy		
5	Can understand all the message	Does task very well. Little or no hesitation	Good pronunciation, use of vocabulary and grammar	Can understand all the text	Work is well organised. Good punctuation. Few or no mistakes
4	Can understand most of the message	Does the task well. Some hesitation	Good pronunciation, vocabulary and grammar. A few mistakes	Can understand most of the text	Work is mostly well organised. Good punctuation. A few mistakes
3	Can understand some of the message	Does the task adequately. Quite a lot of hesitation	Pronunciation, vocabulary and grammar are adequate.. Quite a lot of mistakes but it is possible to understand the learner	Can understand some of the text	Some problems with the message and/or punctuation and/or organisation, but it is possible to understand the message

2	Can understand a little bit of the message	Does not do the task adequately. A lot of hesitation	Pronunciation, vocabulary and grammar are limited. It is difficult to understand the learner	Can understand a little bit of the text	Problems with the message and/or punctuation and/or organisation. It is difficult to understand the message
1	Can understand very little of the message	Is not really able to do the task at all	Very hard or impossible to understand the learner.	Can understand very little or none of the text	Significant problems with the message and/or punctuation and/or organisation. It is almost impossible to understand the message

The table above sets out bands which describe levels of achievement in the four skills. This band descriptors are intended to apply to specific tasks (e.g. listening to a story, talking about a picture, reading about an invention, writing a letter), as an aid to the teacher and learner in assessing performance. It is of course perfectly possible for a learner to perform to different bands of achievement for different task and different skills.

UVOD

U XXI vijeku matematika sve više zauzima centralno mjesto ne samo u studijama prirodnih nauka i tehnike, ve svojim logikom dokazima zauzima centralno mjesto u opštem individualnom obrazovanju. U opštem shvatanju nastave matematike posve uje se pažnja svijetu u kojem živimo. Učenje matematiku, individua se osposobljava za realno shvatanje pojava (fenomena), koji je okružuju i istovremeno osposobljavaju da što lakše stigne do logikog zaključka za rješavanje mnogih životnih i društvenih problema. Tako, predmet matematike predstavlja jedan od glavnih predmeta u enja uopšte u osnovnoj školi, sa mnogostrukim zadacima obrazovanja i vaspitanja.

U enik u prvom i drugom razredu dostiže stepen znanja vezan sa osnovnim pojmovima matematike (kao npr., pojam skupova, relacije, brojeve, kao i različite geometrijske pojmove), koje će u trećem razredu trebati da proširuje i unaprediti. Matematika u trećem razredu, u širem obliku, vezana je sa istim konceptima iz prvog i drugog razreda, ali u proširenom obliku u pogledu sadržaja. Treba izabrati zadatke gdje se traži veća snalažljivost mišljenja. Isto tako, kao u drugom razredu, potrebna je težnja nastavnika da razvija sposobnosti učenika za posmatranjem similarnosti i razlika u oblicima, izvještajima, kao i sposobnostima za pravljenjem upore enja. Za dostignuti ovih težnji, u toku nastave, treba upotrijebiti nove metode nastave.

CILJEVI

Program predmeta matematike za treći razred kod učenika ima za cilj:

- Razvijanje maštete, hrabrosti, pamćenja i intuicije;

- Osposobljavanje za pravilno izražavanje (jasno i tačno);
- Razvijanje samoinicijative, nezavisnog rada i saradnje;
- Osposobljavanje da dobijena znanja primjenjuje u različitim situacijama svakodnevnog života;
- Osposobljavanje da dobijena znanja iskoristi u učenju matematike i drugih predmeta u višim nivoima školovanja.

OPŠTI OBJEKTIVI

Od programskog sadržaja trećeg razreda učenik treba da je u stanju:

- Da obavlja radnje sabiranja, oduzimanja, množenja i dijeljenja brojeva od 1-1000, kao i da zna predstavljanje razlomaka na brojevnoj osi;
- Da primjenjuje stečena znanja u rješavanju različitih problema iz svakodnevnog života;
- Da rješava jednostavnije jednačine i nejednačine brojeva i primjenjuje iste u rješavanju konkretnih problema;
- Da razlikuje različite geometrijske figure u ravni (površi trougaone, etvorougaone, petougaone i šestougaone), broj temena, stranica i njihovih uglova;
- Da razlikuje geometrijska tijela (kocku, kvadar, prizmu, piramidu), kao i ivice, strane i njihove uglove;
- Da crta pomoći u lenjira različite linije i figure;
- Da poznaje jedinice za mjerjenje dužine (m, dm, cm), mase (kg), jedinice za mjerjenje vremena i monetarnu jedinicu (€);
- Da sabira i sistematizira jednostavne podatke.

PLANIRANJE SADRŽAJA PROGRAMA

Kategorije	Potkategorije	Br. asova	%
1. SKUPOVI	Skupovi	15	8,1
	Relacije		
2. ARITMETIKA I ALGEBRA	Prirodni brojevi do 1000	100	54,05
	Radnje sa brojevima od 1-1000 i svojstva ra unskih radnji		
	Jedna ine i nejedna ine		
3. GEOMETRIJA I MJERENJA	Prave	55	29,73
	Geometrijski likovi		
	Mjerenja		
4. RAZRADA PODATAKA	Razrada podataka	15	8,1

SADRŽAJ PROGRAMA I O EKIVANI REZULTATI

Kategorije	Potkategorije	Sadržaj programa	O ekivani rezultati
1. Skupovi i relacije	1.1. Skupovi 1.2. Relacije	<ul style="list-style-type: none"> • Pojam skupa i elementi • Prikazivanje skupa sa obilježavanjem (imenovanjem) elemenata pomo u viti astih (velikih) zagrada i pomo u tabeli • Pojam podskupa • Relacije "više od", "manje od", "jednako je" pomo u združivanja jedan po jedan elemenat • Preslikavanje 	<p>U enik treba da je u stanju:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da prepoznaže elemente koji pripadaju skupu i elemente koji ne pripadaju; • da prikaže skupove upotrebljavaju i viti aste zgrade i pomo u tabeli; • da formira podskup skupa podataka izdvajaju i elemente prema nekoj osobini; • da upore uje skupove pomo u združivanja jedan po jedan elemenat; • da shvati pojam preslikavanja;
2. Aritmetika i algebra	2.1. Prirodni brojevi od 1-1000 2.2. Ra unske radnje sa brojevima od 1- 1000 i svojstva radnji 2.3. Jedna ine i nejedna ine	<ul style="list-style-type: none"> • Brojevi od 1-1000 ra unske radnje (sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje) sa njima; uporeivanje i urenenost istih (ponavljanje i utvrivanje znanje iz prethodnih razreda) • Brojevi do 1000; pojam tih brojeva; 	<ul style="list-style-type: none"> • da ita i piše ta no i ispravno prirodne brojeve od 1-1000; • da obavlja sabiranje i oduzimanje brojeva od 1-1000 bez prelaska, odnosno bez kvarenja desetice i stotice; • da obavlja oduzimanje brojeva

		<p>itanje (imenovanje) i pisanje brojeva do 1000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilni brojevi i njihovo rastavljanje • Upoređivanje i uređenost brojeva do 1000 (znakovi $<$, $=$, $>$); njihovo prikazivanje na brojevnoj osi • Dekadne jedinice (jedinice, desetice i stotice) • Sabiranje i oduzimanje desetica i stotica cijelih • Sabiranje i oduzimanje brojeva do 1000 bez prelaska, odnosno bez kvarenja desetice i stotice • Sabiranje i oduzimanje brojeva do 1000 sa prelaskom, odnosno sa kvarenjem desetice i stotice • Množenje izvan tabele (množenje koriste i svojstvo rasporeda; svojstvo združivanja); množenje sa 10 i sa 100; množenje sa cijelim deseticama i stoticama; množenje dvocifrenog broja sa jednoscifrenim brojem; rješavanje jednakosti: $\square \cdot a = b$ i $a \cdot \square = b$ • Dijeljenje izvan tabele (dijeljenje cijelih desetica i stotica - 80:4; 	<p>od 1-1000 sa prelaskom, odnosno sa kvarenjem desetice i stotice;</p> <ul style="list-style-type: none"> • da upoređuje i uređuje brojeve od 1-1000, predstavljajući ih na brojevnoj osi i upotrebljavajući znake $<$, $=$, $>$, ...; • da množi jednoscifrene brojeve i brojeve jednoscifrenih sa dvocifrenim, redno i u stupcima; • da dijeli brojeve dvocifrenih sa jednoscifrenim; • da shvata razlomke kao brojeve koji pokazuju jednakе dijelove brojeva jedne cjeline $(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4})$; razlomke koji pokazuju jednakе brojeve $(\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6})$; • da predstavlja razlomke na brojevnoj osi; • da rješava jednačine i nejednačine u obliku $\square \cdot a =$
--	--	--	---

		<p>800:2; svojstvo i redoslijed dijeljenja; dijeljenje sa redoslijedom oduzimanja; dijeljenje brojeva dvocifrenih i trocifrenih sa jednoscifrenim brojem)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Racionalni brojevi: razlomci kao brojevi koji pokazuju jednakе dijelove jedne cjeline $(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4})$; brojevni razlomci koji pokazuju jednakе brojeve $(\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6})$; predstavljanje razlomaka na brojevnoj osi • Brojevni nizovi 	<p>$b, -b, a + b, -a < b,$ $-a > b$, i da primijeni iste u prostim zadacima sa tekstrom;</p>
3. Geometrija i mjerena	3.1. Prave 3.2. Geometrijski likovi 3.3. Mjerenja	<ul style="list-style-type: none"> • Normalne i paralelne prave • Mnogouglovi (kao izlomljena zatvorena linija), trouglovi, etvorouglovi, petouglovi, šestouglovi; broj tjemena stranica i njihovih uglova. • Mnogougaone površi (kao dio površi ograničene sa mnogouglovima), trougaone površi, etvorougaone površi, petougaone površi, šestougaone površi; uglovi 	<ul style="list-style-type: none"> • da odredi duži na pravoj prenose i šestarom sa izlomljene linije; • da razlikuje normalne prave i paralelne prave; • da razlikuje trouglove, etvorouglove, petouglove, šestouglove, kao i odgovarajuće površi, da odredi uje broj temena, stranica i njihovih uglova;

		<p>stranice i njihova tjemena</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geometrijska tijela: kocka, kvadar, prizma, piramida; strane, ivice i njihovi uglovi • Koordinantna mreža (sistem) ta aka; koordinate ta aka u ravni • Simetrala duži (prave) • Premještanje paralele (translacija) • Podudarnost (poklapanje) geometrijskih figura • Mjerenje dužine (jedinice m, dm, cm) • Mjerenje mase (jedinice kg, hg, dkg) • Monete (nov anice) • Mjerenje vremena (minuta, as, dan, sedmica) • Obim mnogougla (prenose i njegove stranice šestarom ili njere i iste) 	<ul style="list-style-type: none"> • da na e obim mnogougla mjere i dužine njegovih stranica pomo u lenjira; • da razlikuje kocku, kvadar, prizmu, piramidu i da odredi broj njihovih ivica, strana i uglova; • da odredi koordinate ta aka na koordinatnom sistemu; • da razlikuje simetri ne likove (figure) prema jednoj pravoj; • da razlikuje podudarne likove (figure);
4 . Razrada podataka	4 . 1 . Razrada podataka	<ul style="list-style-type: none"> • Predstavljanje podataka tabelarno • itanje podataka sa tabele • Prosti zadaci kombinatorike 	<ul style="list-style-type: none"> • da tabelarno predstavi podatke u stupcima i da iste zna da ita; • da rješava proste zadatke kombinatorske.

METODOLOŠKA UPUSTVA

Škola treba da služi za oživljavanje i uvanje interesa djece za matematikom i postepeno da ih razvija.

- Nastava matematike nikada ne smije biti abstrakna i verbalna, zato što matematika tako i djeluje sa abstraknim pojmovima i relacijama. Treba je što više približi u enicima služe i se primjerima kroz igru, eksperimente i radne situacije iz svakodnevnog života.
- Na in usvajanja znanja treba razvijati u vidu jedne spirale, zato što radnje i strukturu matematike nije mogu e odjenom i u potpunosti shvatiti. Dobro bi bilo svaki put povezati i ispreplitati male cjeline sadržaja u velike sadržaje, na taj na in ubacuju i nove sadržaje sa više prethodno usvojenih i utvr enih sadržaja.
- Motivisanost je klju u enja matematike. Tako, majstorstvo u itelja za motivisanje u enika da rade na na in neprekidno i sistematski je veoma važno. Ovo se postiže odabiranjem odgovaraju ih zadataka za vježbu koje pomažu logi kom razmišljanju u enika.
- U tre em razredu treba da napreduje znanje u enika, kao i usvajanje radnji sa brojevima i njihovo predstavljanje na brojevnoj osi. Tako, zadatak u itelja je da na e na in i odgovaraju u tehniku predavanja. Na ovaj na in se stiže individualnim radom, radom u manjim grupama itd.
- Treba biti pažljiv u toku vježbi, u enika stimulisati da rješava konkretnе zadatke iz svakodnevnog života, ukoliko postoji takva mogu nost. Na taj na in, u enik e shvatiti zna aj matematike. Ako je mogu e, bilo bi dobro približiti što više varijanti rješenja zadataka.
- Cilj u enja matematike nije u postizanju rutine, mehani ko u enje podataka (injenica) ili radnji, ve usvajanje materije. Treba imati u vidu da fond znanja i postignuta snalažljivost uvijek budu u funkciji u enika.
- Treba pažljivo birati odgovaraju e vježbe da bi se razvila intuicija na potrebnom nivou kre u i se uvijek korak naprijed.

Za pozitivanje optimalnih rezultata na polju nastave matematike, veoma važnu ulogu igraju pismeni zadaci, dobar program i dobar tekst i dobar trening nastavnika, kao i upotreba metoda i adekvatne tehnike u saglasnost sa uslovima nastavnika i okolnosti pod kojima se razvija nastava.

VREDNOVANJE

Vrijednovanje obuhvata sve radnje koje služe za određivanje stepena dostignuća učenika.

Nastavnik u toku ocjenjivanja treba da ima u vidu sadržaj programa i standarde dostignuća precizirane programom.

Nivoi dostignuća

Stepen dostignuća učenika se bazira u tri nivoa:

Nivo I

Obuhvata minimalna dostignuća, što znači pojavu neophodnog minimuma do kojeg treba da stigne svaki učenik. Tako se postavlja donja (dozvoljena) granica usvojenog programa, što se u procentima izražava sa 40% savladanog materijala. Ovim nivoom treba obuhvatiti učenike koji rješavaju probleme uz pomoć nastavnika i ograničeni metoda, opravdava injenicu proste matematike pomoći u nastavniku, kao i saradnju za učenje matematike imajući uvjek ovu pomoć.

Nivo II

Pojavljuje se u granicama rezultata izraženog 50%-80%. Ovim nivoom treba obuhvatiti učenike koji rješavaju probleme i dokazuju matematičke istine uz ograničenu pomoć nastavnika od strane velikog broja metoda i vještina, sa nekom greškom ili malim nedostacima.

Nivo III

Ovaj nivo je najviši nivo ili maksimalni nivo dostignuća učenika izraženog u procentu većem od 80%. Ovim nivoom treba obuhvatiti učenike koji rješavaju zadatke, probleme i dokazuju matematičke istine u samostalnom obliku. Riješavaju probleme matematike različitim metodama, analiziraju i komentarišu rezultate, dobijene na samostalan način, te nim jezikom i logički jasno.

Procedura vrednovanja (ocjenjivanja)

Proces vrednovanja preporučuje se da bude u harmoniji sa postavljenim standardima. Razumljivo je da vrednovanja treba da prati obrazovni cilj, objektive nastave, objektive vrednovanja. Vrednovanje treba da se oslanja na već u koliko inu podataka u kojima treba da obuhvati sljedeće elemente:

- vrednovanje usmenog odgovora;
- vrednovanje aktivnosti učenika sa mesta;

- vrednovanje aktivnosti tokom rada u grupe;
- vrednovanje domaćih zadataka;
- testovi za određenu grupu tema;
- testovi na kraju kategorije sadržaja;
- testovi na kraju semestra;
- testovi na kraju godine itd.

Na kraju godine treba izvesti i zaključnu ocjenu, koja se dobija kada se uzme sredina vrednovanja.

ME UPREDMETNE VEZE

Matematika u trećem razredu povezana je sa sljedećim premetima:

- **Maternji jezik** (“prevođenje” matematičkih izraza sa govornog jezika na jezik matematike i obrnuto);
- **Lijepe umjetnosti** (crtanje pravih linija, savijenih, otvorenih, zatvorenih i različitih geometrijskih figura);
- **Fizičko vaspitanje i sport** (orientacija u prostoru, kretanje desno, lijevo, naprijed, nazad, skok u vis itd.; različita mjerena);
- **Ručni rad** (pravljenje različitih figura i geometrijskih tijela od kartona, plastelina, gline itd.).

Napomena:

Od postojećeg programa III razreda nisu obuhvateće sljedeće jedinice:

1. Prirodni brojevi do 10000 (pratiće u IV razredu);
2. Od jedinice za mjerjenje duljine izostavljen je kilometar (km,) zato što u enici nisu učili brojeve veće od 1000;
3. Modeli (mreža) geometrijskih tijela (pratiće u V i VI razredu);
4. Uzajamni položaj pravih (u ravni), nastavlja se u IV razredu;
5. Pojam površine i zapremine (pratiće u V razredu);
6. Razlomci veći od jedan (1) i upoređenje razlomaka (nastavlja se u IV i u V razredu).

Uzima se kao nova jedinica:

1. Razrada podataka;
2. Praviti razliku među mnogouglovima (kao prava) i površina mnogouglova, odnosno kao geometrijskih figura u ravni.

Literatura

Atija Fako, Matematika za 3. razred osnovne škole, BOSANSKA RIJEKA, Tuzla 2002.

UVOD

Predmet ovjek i priroda po prvi put se izučava u trećem razredu, kao integralni predmet nauka: biologije, fizike, hemije i geografije. Učenici upoznaju prirodu koja nas okružuje, objekte u njoj, položaj i ulogu ovjeka u svojoj sredini, neprekidne potrebe za novim izvorima energije i očuvanjem životne sredine od zagađenja štetnim materijama ili nekontrolisanog iskorištavanja prirodnih resursa i drugih materijalnih dobara.

CILJEVI

Program predmeta **ovjek i priroda** u trećem razredu ima za cilj:

- da razvija sposobnosti učenika za upoznavanje prirode, njenih objektata, životne sredine i njene zaštite;
- da formira svijest za materijalni unitet svih objekata u prirodi i njihovo neprekidno kretanje;
- da njeguje navike i da dobije vještine za posmatranja, mjerjenja i donošenje također zaključaka prirodnih zakonitosti;
- da razvija sposobnosti za nezavisno rješavanje konkretnih problema;
- da se formira kao ljestvica, stabilna i samokritična, postojana i spremna za saradnju u nastavi u školi i izvan nje, i da je sposoban u susretima sa životnim izazovima.

OPŠTI I SPECIFI NI OBJEKTIVI

U enik treba:

Da poznae:

- objekte, razmjere i njihov položaj;
- predmet i njegovu obradu;
- svojstva kretanje tijela (predmeta, objekata);
- životne procese, sastav i odnose živih bića u sredini.

Da shvati:

- sudjelovanje među tijelima (mehaničkih i magnetnih);
- međudjelovanje živih bića u sredini;
- dan-ino i godišnja doba, kao i tok kretanja Zemlje oko svoje ose i oko Sunca;
- ulogu ishrane i higijene za svakovo zdravlje;
- pretvaranje materije (predmeta) i energije.

Da primjenjuje:

- pravila ishrane - zdravstveno-higijenske (prema uputstvima);
- osnovnu aparaturu za mjerjenje dužine, mase, obima, vremena i temperature;
- modele, ilustracije, karte, fotografije i globus;
- injenice i koncepte raznovrsne gradnje živih bića u zaštiti životne sredine.

Da analizira:

- sastav raznih predmeta;
- svojstva predmeta;
- izvore energije.

Da sintetizira (vrši sintezu):

- pripremu pomiješanosti predmeta u vrsto i tešno stanje;
- predmete po obliku, veličini, količini, po raznim bojama.

Da vrednuje:

- značaj prirode u životu i djelatnostima čovjeka;
- ulogu čovjeka u zaštiti sredine i njenom univočavanju.

ORGANIZOVANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA

Kategorije	Potkategorije	Broj asova	%
I Živa biča i životni procesi	1. Karakteristike i životne potrebe živih biča 2. Živa biča i sredina	10	27.02
II Fizički procesi	1. Sila i kretanje 2. Elektricitet, magnetizam i svjetlost	9	24.32
III Materija i energija	1. Predmet i njegova svojstva 2. Pretvaranje predmeta	9	24.32
IV Zemlja i Vasiona	1. Životna sredina 2. Sunce, Mjesec i planete	9	24.32

Kategorija	Potkategorija	Programski sadržaji	Očekivani rezultati	Međupredmetna veza
I Živa biča i životni procesi	I 1. Karakteristike i životne potrebe živih biča	I 1.1. Biljke i njihove životne potrebe I 1.2. Sastav biljaka u funkciji dopunjavanja njihovih životnih potreba I 1.3. Životne potrebe ovjeka Životne potrebe životinja	Učenici treba: - da putem eksperimentata demonstriraju jednostavna istraživanja povezana sa životnim potrebama biljaka mijenjajući varijante u vremenskom planu (hrana, vazduh, voda, svjetlost ili životni prostor); - da izrade jedan model (cržtež) jedne biljke gdje su obuhvati: sjeme,	Likovna umjetnost (pri crtanju i farbanju tijela živih biča i njihovih dijelova) Matematika (pri brojenju)

	<p>I 1.4. Struktura (sastav) ljudskog tijela i tijela životinja</p> <p>I 1.5. Životni ciklus živih bića</p> <p>I 2. Živa bića i sredina</p> <p>I 2.1. Klasifikacija živih bića</p> <p>I 2.2. Međudjelovanja živih bića i sredine</p> <p>I 2.3. Životna sredina živih bića</p> <p>I 2.4. Ovjak i zdravlje</p>	<ul style="list-style-type: none"> - korijen, stablo, list, cvijet i plod; - da opišu funkciju sjemena, korijena, stabla i lista; - da uporede sličnosti i razlike između biljaka i životinja; - da imenuju spoljašnje dijelove tijela ovjeka i životinja, narođeno ito pet osnovnih ulaza putem kojih percpciraju spoljašnju sredinu; - da opišu funkciju skeleta, mišića, srca i pluta ovjeka; - da opišu važnost raznovrsne ishrane i fizikalnih aktivnosti za razvoj i pravilan rast organizma ovjeka, kao i ulogu zuba u ishrani; - da odrede broj otkucanja srca u stanju mirovanja i u toku fizikalnih aktivnosti tijela ovjeka; - da identifikuju uobičajene fizikalne karakteristike životinja (ekstremite, malje, krvna, perje, kraljušti, školjke) i prilagodljivost životinja za život u raznim sredinama; - da opišu osnovne faze i promjene životnog ciklusa ovjeka, žabe i leptira; - da identifikuju i opišu promjene na biljci od cvijeta do ploda; 	<p>udaraca pulsa ovjekovog srca, mjerjenje dužine i dr.)</p>
--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - da klasifikuju biljke prema njihovim karakteristikama: hranljive / nehranljive, sa cvijetom / bez cvijeta, zimzelene / listopadne (koriste i tabele, fotografije, primjerke iz prirode i dr.); - da klasifikuju životinje prema mjestu življenja, prema načinu kretanja, tjelesnom pokrivaču, divlje / pitome i dr.; - da razlikuju žive i nežive komponente jednog ekosistema; - da objasne da su sva bića jednog ekosistema organizovana u zajednici i da su povezana preko prehrabbenih odnosa; - da opišu da biljke proizvode hranu za sebe i za sve druge organizme, da se neke životinje hrane samo biljkama, druge samo životnjama, dok neke druge i sa životnjama i sa biljkama; - da opišu da su životne sredine biljaka i životinja: šume, livade, pustinje, rijeke, močvare i dr.; - da imenuju karakteristike biljke i životinje raznih društvenih sredina; - da opišu da su životne sredine podložne sezonskim promjenama i ljudskim 	
--	--	--	--

			<p>djelovanjima i da biljke i životinje reaguju na te promjene (opadanje lišća, cvjetanje, bujanje, zimski san, migracija, putovanje – seljenje);</p> <ul style="list-style-type: none"> - da opišu da su razne bolesti ovjeka prouzrokovane sitnim bitima koja se ne mogu vidjeti golim okom (mikrobi) i da se oni prenose preko ovjeka i životinja; - da vrednuju ulogu tjelesne higijene u otklanjanju zaraznih bolesti; - da objasne da se nekoliko bolesti tokom života dobijaju samo jednom, da se njihovo sprečavanje vrši vakcionisanjem; - da klasifikuju najškodljivije mikrobe u prirodi i one korisne. 	
II Fizički procesi	II 1. Sila i kretanje	<p>II 1.1. Tjelesne karakteristike</p> <p>II 1.2. Kretanje i mirovanje tijela</p> <p>II 1.3. Razne vrste kretanja</p> <p>II 1.4. Jednostavne mašine</p> <p>II 1.5. Ravnoteža</p> <p>II 1.6. Izvori glasa</p>	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da razlikuju tijela po boji, obliku, sadržaju, agregatnom stanju (vrsto, tečno i gasovito), elastičnosti, po masi (težini), veličini (obimu) i temperaturi; - da pokažu da vrsta tijela, tečna i gasovita imaju različita svojstva, da se osobine tijela mijenjaju kada se substance pomiješaju, hlađe i zagrijevaju; 	<p>Likovna umjetnost (poznavanje boja) Ručni rad (upoznavanje oblika, veličine, težine i obima tijela)</p> <p>Muzika (poznavanje</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - da odrede daljinu između dviju pozicija tijela i vremensku razdaljinu među njima; - da objasne da tijela mogu biti u stanju mirovanja i u stanju kretanja; - da objasne premještanje tijela iz jednog položaja u drugi, kao rezultat djelovanja sila na njih: ruku, motora, guranja, privlačenja, ili udaljavajući im podlogu kad slobodno padaju; - da nađe u primjeru raznih vrsta kretanja: pravolinijsko, kružno, savijeno, napred-nazad, pomjeranja od igračaka sa loptama, tijela sa topovima, igračaka koje bacaju, halke, gumene trake; - da identificuju šest vrsta običnih mašina: pedalo, zavrtač, ekrk, točak i osovina, kosa ravan, klin; - da nađe posebne primjerke običnih mašina koje mogu naći u školi i u kući, kao: odvijač, lomljivo za orahe, šrafovi, kotur na držaču zastave, razne kosine i dr. 	muzičkih instrumenata sa žicama)
II Fizički procesi	II 1. Sila i kretanje	<p><i>U enici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da identificuju ravnotežu dvaju jednakih tijela i dvaju različitih (kada se stave na 	

			<p>suprotne strane terazija);</p> <ul style="list-style-type: none"> - da prona u druge primjere ravnoteže kod igra aka, kao u slu aju postavljanja dvoje djece razli itih uzrasta, nalaze i im odgovaraju e pozicije na suprotnim stranama (ljljaju e grede); - da objasne glas kao pomjeraju e kretanje tijela: treperenje žica gitare, etelije, gumene trake, doboša, defa, klavira i drugih muzi kih instrumenata, akusti ne viljuške i dr., i njihovo prostiranje u vazduhu, vodi i metalu; 	
	II 2. Elektricitet, magnetizam i svjetlost		<ul style="list-style-type: none"> - da izdvoje i drugu formu uravnoteženosti izme u dva tijela koja se uopšte ne dodiruju, kao da su suprotni magnetni polovi; - da demonstriraju privla enje u razdaljini suprotnih magnetnih polova, odbijanje istih polova , orijentaciju magnetne igle u pravcu sjever-jug i na in njene gradnje; - da na nezavisan na in na u primjere za primjenu magneta u svakodnevnom životu. 	Ru ni rad (nalaženje drža a na koje treba objesiti magnete sa najlonskim trakama sa ciljem demonstriranja njihove uravnoteženosti)
III Materija i	III 1. Predmet i njegova	III 1.1. Klasifikacija predmeta	<p><i>U enici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da objasne pojam prirode; 	

energija	svojstva	<p>III 1.2. Zemlja, izvor predmeta III 1.3. Voda III 1.4. Vazduh</p>	<ul style="list-style-type: none"> - da razlikuju živi svijet (biljke, životinje, ljudi) od neživog svijeta (zemljište, stijene, vodu, razna tijela); - da izdvoje razlike i sličnosti među predmetima pomoću ulaza; - da klasifikuju predmete prema sastavu, obliku, veličini, jačini (tvrdi i), boji, debljini, gustini i dr.; - da imenuju razne vrste materija, kao što su: voda, staklo, drvo, metal, plastika, hartija, šefer, ulje i dr.; - da opišu zemljište kao smjesu materija; - da analiziraju Zemlju kao plac izvora života biljaka, životinja i ovjeta; - da pokažu materije koje se iz zemlje vade, kao što su: hrana, sagorjele materije, minerali, drvo, stijene, voda i dr. (koje se u svakodnevnom životu upotrebljavaju); - da opišu vodu kao neophodnu materiju u prirodi, tehnologiji i životu; - da razlikuju vodu za piće, vodu za domaćinstvo, industrijsku vodu i vodu za potrebe poljoprivrede; - da identifikuju izvore voda u prirodi; - da obrazlože fizikalna stanja vode u zavisnosti od temperature i godišnjih 	<p>Ručni rad (izrada modela od hartije i kartona, hranljive materije, rizici od raznih materija, vatra, električne struje, zagađenje ambijenta i dr.)</p> <p>Likovna umjetnost (razlikovanje boja, modela i dr.)</p> <p>Medicina i zdravstvo (održavanje lične higijene, način upotrebe, uvanje, datum trajnosti lijekova i dr.)</p>
-----------------	-----------------	--	--	--

			<p>doba;</p> <ul style="list-style-type: none"> - da objasne kružno kretanje vode u prirodi (isparavanje, kondenzacija, padavine); - da odrede temperaturu, obim, i masu raznih materija; - da vrednuju ulogu i stav ovjeka prema uvanju vode i životne sredine od zagaivanja; - da opišu vazduh kao gasovitu materiju koja nas okružuje, a koju ne vidimo, ali njenu prisutnost primjeđujemo u raznim formama (proces disanja); - da opišu osobine vazduha (materija bez boje i mirisa); - da analiziraju vazduh kao smjesu materija (azota, kiseonika, karbo-dioksida i drugih gasova); - da vrednuju važnost kiseonika, azota i karbo-dioksida za živa bića. 	
III Materija i energija	III 2. Pretvaranje materija	III 2.1. Hranljive i higijenske materije III 2.2. Izvori energije	<p><i>U enici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da opišu glavne izvore hrane (proteine, ugljene hidrate, masnoće, vitamine i minerale); - da razlikuju hranljive materije biljnog i životinjskog porijekla; 	

		<ul style="list-style-type: none"> - da identifikuju prirodne hranljive materije i one prerađene (vještak); - da analiziraju inioce prirodnih hranljivih materija i onih industrijskih; - da imenuju vrste i te ne hranljive materije; - da razlikuju hranljive materije od onih higijenskih; - da imenuju higijenske materije; - da opravdaju značaj higijenskih materija za uvanje zdravlja; - da analiziraju eventualne rizike kada se higijenske materije upotrebljavaju na pogrešan način; - da vrednuju otrovni utjecaj higijenskih materija, ako se upotrebljavaju sa hranom; - da identifikuju higijenske articlje sa otrovnim svojstvima (acidi, varekine, deterdženti); - da koriste uputstva za upotrebu higijenskih materija, a koja su zapisana na tim pakovanjima; - da opišu glavne izvore energije (sunčevu, fosilnih karbonata, uglja, nafte, prirodnog gasa, vode, vjetra i dr.); - da razlikuju sagorjele materije na 	
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - osnovu njihovog agregatnog stanja; - da opišu pretvaranje materija u energiju, u toplotu, svjetlost; - da vrednuju značaj sagorjelih materija kao izvor energije u saobraćaju, domaćinstvu, industriji itd.; 	
IV Zemlja i prostor	IV 1. Životna sredina	IV 1.1. Moja okolina IV 1.2. Orientacija u prirodi IV 1.3. Skica, karta, globus	<ul style="list-style-type: none"> - da identifikuju glavne objekte u svojoj okolini (planina, brdo, polje, rijeka, jezero itd.); - da opišu fizike osobine prirodnih objekata (oblik, visinu, veličinu, obraslost i dr.); - da razlikuju glavne oblike biljnog i životinjskog svijeta u svojoj okolini; - da opišu postojanje objekata u prirodi; - da vrednuju da su voda, vazduh, zemlja i živi svijet bitni za prirodnu sredinu; - da termometrom mjeru temperaturu vazduha; - da razlikuju glavne strane svijeta (sjever, jug, istok i zapad); - da pokažu da su objekti dijelovi - površine i da se cijela Zemlja može predstaviti na ravni - hartiji, globusu, umanjena i sa posebnim znacima (simbolima); 	

IV Zemlja i prostor	IV 2. Zemlja, Sunčev sistem i Vasiona	<p>IV 2.1. Dan, noći i godišnja</p> <p>IV 2.2. Kosovo – moje mjesto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - da opišu slike i razlike između Zemlje, Sunca, Mjeseca i zvijezda; - da pokažu da je Sunce izvor svjetlosti, topline i života na Zemljici; - da opišu uzroke smjene dan-noći i godišnjih doba, kao i utjecaj na biljni i životinjski svijet i djelatnost čovjeka; - da razlikuju osunde strane, zasjenjene i razlike među njima; - da pokažu položaj i granice Kosova sa susjedima; - da opišu glavne odlike prirode (reljef, vodu, promjene vremena, biljni i životinjski svijet); - da vrednuju znak koji imaju prirodni uslovi (klima, prirodna bogatstva i dr.) za život i ljudska djelovanja na Kosovu; - da odrede položaj Kosova na karti Balkana, Evrope i Globusu. 	
----------------------------	--	---	--	--

METODOLOŠKA UPUTSTVA

Za uspješnu realizaciju plana i programa predmeta **ovjek i priroda** neophodna je primjena mnogovrsnih metoda, tehnika i oblika rada i jednog kompleksa svih procedura (nova informacija, ponavljanje, utvrivanje, vježbanje, zadaci, rad sa projektima, praktični rad, materijalna i tehnička nastavna sredstva, kao što su: crteži, pejzaži, dijagrami, modeli, grafikoni, hemikalije, laboratorijski sudovi, instrumenti i druga savremena tehnička sredstva – kompjuter, internet i dr.).

Izbor metoda je u kompetenciji predmetnog nastavnika. Taj izbor treba da je u skladu sa potrebama i zahtjevima učenika, sa prirodnom sadržajem nastavne teme, sa didaktičkom osnovom, sa nivoom formiranja učenika itd.

Metode i tehnike rada sa učenicima treba da su toliko kombinovane i mnogovrsne kako bi uspostavile potrebnu dinamiku nastavnog procesa, razbijanje monotonije i motivisanje učenika za učenje.

Metode, tehnike i oblici rada su mnogovrsne koliko i vrste učenja u nastavi. Oni treba da su u funkciji što lakšeg usvajanja nastavnih sadržaja i što brže i ta nije primjene znanja, navika i vještina, stavova i vrijednosti, a posebno onih koji su potrebni za rješavanje svakodnevnih problema.

Ciljajući i prema ispunjavanju zahtjeva za kvalitetno učenje sugeriraju se nekoliko raznih metoda, tehnika i oblika rada:

- Direktna nastava (izlaganje, objašnjenje, praktična vježbanja i primjeri);
- Indirektna nastava (razmatranje - objašnjenje, otkrivanje, rješavanje problema);
- Nastava pomoći u pitanja (tehnika pitanja upućena učenicima);
- Diskusija i učenje u saradnji (u malim grupama, u većim grupama i sa svim učenicima);
- Misaono učenje (kritičko mišljenje, stvaralačko, kompjutersko rješavanje problema);
- Učenje putem projekata, radova koji se traže na terenu;
- Učenje na osnovu posmatranja, demonstriranja, pomoći eksperimentata;
- Učenje i usvajanje pomoći u multimedijalnih sredstava, posebno putem kompjutera;
- Samoistraživanje;

- U enje u prirodi i na osnovu posjeta industrijskih objekata.

U svakom sluaju, primjena nastavnih metoda ili tehnika treba da se uskladi sa upotrebom odgovarajućih didaktičkih sredstava, bez kojih se ne mogu postići očekivani rezultati.

VREDNOVANJE

Vrednovanje je djelatnost i instrumenti koji se koriste za mjerjenje rada i postignuta učenja. Ono vrši ulogu jednog mjernog aparata koji daje jasnu situaciju u kojoj se učenik nalazi. Vrednovanje, kao jedan široki sistem koji se oslanja na proces učenja učenika, obuhvata sljedeće oblike vrednovanja:

- formativno,
- dijagnostičko,
- cjelokupno i
- motivaciono.

Stalno vrednovanje, nakon svake nastavne teme, daje najbolje rezultate. Ono ne mjeri samo dobijena znanja, već vrednuje i stupanj na kojem je postignuto jedno edukativno djelovanje koje ostavlja tragove na ličnosti učenika. Završno vrednovanje obuhvata cjelokupnu aktivnost kod učenja učenika (usmeno odgovaranje, projekti, seminarски radovi, ponašanje u grupi, sposobnost koju su dobili tokom učenja, domaći zadaci, rezultati testova i ispita i dr.).

Vrednovanje učenika obuhvata tri glavna polja:

- saznanje sposobnosti (kognitivne),
- emocionalne sposobnosti (afektivne) i
- psihomotorijske sposobnosti.

Nastavnik odabira i upotrebljava raznovrsna sredstva i tehnike vrednovanja i nakon obrade programskih sadržaja. Učenike vrednuje ocjenama (za jednu temu, za jednu cjelinu tema, za jedno polugodište i na kraju školske godine). Vrednovanje treba da je transparentno prema učenicima, roditeljima, administratorima nastave i komunitetu.

Završna vrednovanja nastavniku služe u postizanju raznih ciljeva:

- da osigura informaciju o napredovanju učenika;

- da učenica osigura nastavnu informaciju;
- za motivaciju učenika;
- da zabilježi napredak učenika;
- da osigura realizaciju postavljenih (aktuelnih) objektiva;
- da vrednuje spremnost učenika za učenje u budućnosti;
- da reflektuje poboljšanje nastave, bazirajući se na vrednovanje drugih i na samovrednovanje.

IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA

Da bi se sa uspjehom realizovala nastava i usvajanje znanja, potrebno je koristiti izvore i razna sredstva informisanja:

- 1) Literatura za predmet **ovjek i priroda** na bosanskom jeziku i na ostalim (svjetskim) jezicima;
- 2) Stručni i naučni asopisi, rječnik, enciklopedija;
- 3) Fotografije, modeli, šeme, dijagrami, makete, kolekcije minerala, karta, globus i dr.;
- 4) Multimedijalna oprema (kompjuterski programi, internet, CD);
- 5) TV – aparati sa videorekorderom, grafskop, fotoslajdovi, video-kasete koje sadrže razne naučne materijale od interesa za učenike;
- 6) Druga potrebna literatura koja postoji u bibliotekama i druga sredstva koja se nalaze na tržištu.

KOMPETENCIJA je i sloboda nastavnika da, zavisno od uslova pod kojima škola radi, odabere izvore informacija i pomoći na sredstva, posvećujući pažnju ravnoteži eksperimentalnih podataka, usmenim, vizuelnim i sa posebnim akcentom na ono što je bitno za učenje. Ovaj izbor uvijek treba vršiti uvažajući i podižući nivo kvaliteta nastave i sticanja znanja. Ova sloboda odabiranja nastavnih izvora treba da pripada i učeniku.

GRA ANSKO VASPITANJE

(1. godišnje, 37. nedjeljno)

UVOD

Gra ansko vaspitanje teži da pripremi učenike kao buduće aktivne građane. Predmet gra ansko vaspitanje pomaže u enicima u osvješćivanju za njihov individualni identitet i sigurnost, da nauči da komuniciraju, da poštuju vjerovanja i kulturne vrijednosti u multietničkom društvu, da dobro shvate prava i odgovornosti pojedinca u porodici, školi i zajednici, kao i da se upoznaju sa prirodnom funkcionalnošću demokratije. Ovaj predmet nastoji da vaspita građana snadbjevenog izrazima i shvatanjem procesa koji ga osposobljavaju da vidi, proslušuje, odlučuje i ispravno djeluje.

CILJEVI

Ciljevi i opšti principi gra anskog vaspitanja su u skladu sa opštim ciljevima obaveznog školovanja. Posebno, ciljevi koje ovaj program ima, povezani su sa njegovim i socijalnim razvojem, doprinosom za razvoj moralne kod učenika i pripremom da budu odgovorni građani. U tom pogledu, gra ansko vaspitanje teži:

- Da stvori uslove da učenik stekne potrebna znanja o demokratiji i građanstvu;
- Da omogući stvaranje stavova i vrijednosti, učenje efektivnih strategija za rješavanje problema, kritičko primanje informacija i sredstava komunikacije;
- Da doprinosi razvoju svijesti u učeniku da su pojave uslovno povezane jedna sa drugom i da su u recipročnom djelovanju;
- Da kod učenika razvije intelektualna znanja i sposobnosti, neophodna za shvatanje, analiziranje i djelovanje u svakodnevnom životu.

OBJEKTIVI

U enik treba:

Da poznaje

- glavne tipove koji ga razlikuju od ostalih;
- tipove ljudi koji sa injavaju svijet u kojem živi;
- odre ena pravila u razli itim djelatnostima koja se razvijaju u porodici, odjeljenju, koli, igri;
- glavna sredstva komunikacije (telefon, pismo, telegram, internet i drugo).

Da shvati

- u emu se razlikuje i šta ima sli no sa lanovima porodice, drugovima u odjeljenju itd.;
- zna aj uspostavljanja pravila u jednoj odre enoj djelatnosti;
- zna aj komuniciranja pismom, porukama itd.

Da vrednuje

- neke od svojih potreba i želja, i svojih drugova, prave i razliku me u njima;
- pravila i obaveze lanova porodice;
- svoju i ulogu ostalih u porodici, odjeljenju, grupi i zajednici;
- potrebu koju ima za ljudima i sredinom koja ga okružuje;
- kulturu, vrijednosti i vjerovanja u više etni kom društву.

Da primjenjuje

- u praksi i simuliranim situacijama, sigurno ponašanje kada je u saobra aju;
- da upotrebljava potreban rje nik u odre enoj situaciji na putu;
- spremnost da primjenjuje pravila u svakodnevnim djelatnostima u porodici, grupi, odjeljenju, školi i zajednici;
- praktične sposobnosti za upotrebu telefona i pisanje dopisnice.

Da analizira

- podjelu zadatka u svojoj porodici;
- jednostavna pravila, u saradnji sa drugima, u svojim svakodnevnim djelatnostima;
- lude koji imaju poteško e da shvate i naprave razli ite stvari i pokaže spremnost da im pomogne.

Da sintetizuje

- različite aspekte života u svojoj porodici sa aspektima drugih porodica (hranu, namještaj, organizovanje slobodnog vremena);
- značaj zajedničkog rada za zadovoljavanje potreba i želja pojedinca i grupe gdje oni suine dio.

Da razvija stavove i vrijednosti

- da je kulturni, vjerski i jezički diverzitet bogatstvo jednog demokratskog društva;
- kroz pojavu kritičnog stava prema našim komunikacijama sa drugima u kući, školi i zajednicama;
- kroz tolerantnost prema stanovima zajednice gdje žive.

PROGRAMSKA STRUKTURA (37 x 1 = 37)

Kategorije	Potkategorije	Broj asova
INDIVIDUALNI RAZVOJ I IDENTITET	Identitet, rast i promjena Bezbjednost i zaštita	9
GRUPE I INSTITUCIJE	Porodica Škola	12
KULTURA	Jezik i komunikacija Kulturne vrijednosti i vjerovanja	9
VRIJEME I PROMJENE	Vrijeme i povijek	7

INDIVIDUALNI RAZVOJ I IDENTITET**Identitet, rast i promjene. Bezbjednost i zaštita.**

U ovom se usavršava osnovne sadržaje pojmove o ljudi nom identitetu (svojoj linosti), rastu, svojim ljunim osobinama, pravima i odgovornostima, potrebama, željama, vjerovanju, samouverenju, samoodlušivanju itd.

Da se snađa sadržaj pojmove, kao: bezbjednost, li na bezbjednost, zaštita, li na zaštita, rizik, rizi ne situacije, rizi ne situacije na putu,

zaštita od vode, vatre, elektri ne struje, briga, ponašanje, pravila ponašanja na ulici, u saobra aju, u školi, parku, prodavnici, igri itd.

O ekivani rezultati

U enik treba da:

- ✓ nabraja neke od osobina koje ga karakterišu;
- ✓ postavlja sebe u jednu odre enu sredinu (porodicu, odjeljenje, naselje itd) i vidi sebe kao njen dio;
- ✓ izražava svoje potrebe i želje;
- ✓ objašnjava razlike i sli nosti sa drugovima u odjeljenju, lanovima porodice (djedovima, roditeljima, bra om, sestrama itd.);
- ✓ shvata da zadovoljavanje potreba, kao: hrana, odje a, stan, igra, u enje itd., sa injavaju osnovno pravo koje pripada kako njemu tako i drugima;
- ✓ govori o zna aju poštovanja pravila drumskog saobra aja;
- ✓ identificuje neka od pravila svog ponašanja u ku i, na ulici, u parku, naselju, igri itd.;
- ✓ razlikuje neke obi ne saobra ajne znakove koje vidi ili ih je ranije video i da ih pokazuje ako se oni nalaze na putu za auta ili pješake;
- ✓ pominje osobe koje mogu pomo i da pre e put i da opiše njihovu ulogu;
- ✓ razlikuje neke od sredina igre koje su sigurnije od drugih;
- ✓ da zna i poštuje pravila upotrebe vode, vatre, elektri ne struje u ku i i školi.

GRUPE I INSTITUCIJE

Porodica. Škola.

U enik treba da usavrši sadržaj pojmove na osnovu dvije potkategorije, kao: porodica, škola, društvena uloga, ku a-stan; da shvati ulogu, zadatke, prava i obaveze porodice i škole; da zna porodi no stablo, podjelu poslova u porodici, pravila u školi i porodici, porodi ni budžet, porodi ne slave, zajedni ki rad, rad u ku i, rad u u ionici, rad u zajednicu.

O ekivani rezultati:

U enik treba da:

- ✓ diskutuje o promjenama u porodici, odjeljenju ili školi;
- ✓ opisuje svoje porodi no stablo;
- ✓ opisuje stan u kojem živi upore uju i ga sa stanovima drugova ili svoje rodbine;
- ✓ vrednuje prava i zadatke lanova porodice;
- ✓ upore uje razli ite aspekte života u svojoj porodici sa drugim porodicama (hrana, namještaj, organizovanje slobodnog vremena);
- ✓ opisuje neke od porodi nih praznika, lokalnih i nacionalnih praznika;
- ✓ razlikuje posebne uloge koje ima svaka individua u društvu (porodici, odjeljenju, grupi, naselju itd.);
- ✓ zna zna aj zajedni kog djelovanja sa drugima u porodici, odjeljenju, grupi, naselju itd., za rješavanje razli itih problema;
- ✓ demonstrira želje i vještine za poštovanje ku nog reda u školi;
- ✓ opisuje primjere iz školskog života kako je škola otvorena za sve koji je žele.

KULTURA

Jezik i komunikacija. Kulturne vrijednosti i vjerovanja.

U enik treba da usavršava programske sadržaje u vezi sa komunikacijom, oblicima komunikacije, sredstvima komunikacije, kao: pisma, poruke, telefon, štampa, televizija, internet itd.

U enik treba da savlada osnovne pojmove o kulturnim vrijednostima i vjerovanjima, etni kim, jezi kim, vjerskim i polnim razli itostima, kao bogatstvo društva, ljubav, tolerancija, uzajamno pomaganje me u ljudima itd.

O ekivani rezultati

U enik treba da:

- ✓ opisuje glavna sredstva komuniciranja (telefon, pismo, telegram, internet);
- ✓ vrednuje uzete informacije o različitim događajima sa radija, televizije, kompjutera (interneta) i novina;
- ✓ dokazuje konkretno dobro ponašanje tokom komuniciranja;
- ✓ izražava spremnost da pomogne onima koji imaju poteškoće da komuniciraju;
- ✓ vrednuje potrebu koju ima za ljudi i sredinu koja ga okružuje;
- ✓ objašnjava značaj tolerancije, ljubavi i dobrog razumijevanja među ljudima;
- ✓ organizuje proslave, daje i sopstveni doprinos zajedničkom radu za rođendane, (druga, drugarice), dan škole i drugih proslava.

VRIJEME I PROMJENE

Vrijeme i ovjek

U potkategoriji **Vrijeme i ovjek** u enik treba da razumije osnovne pojmove, kao što su: razvoj, promjene, tehnologija, vrijeme (prošlost, sadašnjost i budućnost), prirodne izvore, geografsku sredinu, sredstva rada, itd.

Očekivani rezultati

U enik treba da:

- razlikuje vremenske pojmove, kao što su: prošlo, sadašnje i buduće;
- upoređuje današnje življenje, stanovanje, odjevanje, hranu, saobraćaj sa periodom svojih djedova (pomoć u fotografija, priča);
- daje primjere koji govore o načinu promjena življenja u svojoj zajednici;
- identificira istaknute ljudi zajednice u kojoj živi koji su pomogli razvoju zemlje;

- koristi različite izvore da bi shvatio i ponovo izgradio prošlost, kao pisma, dnevničke, intervjuje, knjige, fotografije, itd.;
- opisuje kako su ljudi stvorili svoja mesta stanovanja i kako su promijenili svoj život.

ME UPREDMETNA POVEZANOST

Građansko vaspitanje, kao dio grupe društvenih predmeta, pored toga što je samo po sebi multidisciplinarno, povezuje se i sa programima i sadržajima drugih društvenih predmeta, kao što su historija i geografija, jezik i komunikacija, i sa matematikom, fizikom, umjetnostima, tjelesnim odgojem itd.

Jezik i komunikacija: Eseji i pisanja o temama građanstva, kao napr., "Ko sam ja?", ili upotreba novina, revija, literarnih djelova i druga pisanja koja tretiraju događaje i epizode iz svakodnevnog života predstavljaju most povezivanja tretiranja tema građanstva sa oblastima jezika i komunikacije. Maternji i strani jezik dovoljno služe da daju potpunu sliku globalnog građanstva.

Umjetnosti: Pripremanje ilustrativnih materijala, kao što su posteri, albumi, kao i drugi vizuelni efekti za osvjećivanje demokratskog građanina u funkciji aktivnog učestvovanja i što boljeg građanstva predstavlja stalnu mogućnost povezivanja građanskog vaspitanja sa likovnim umjetnostima. Ova povezanost može da se upotrijebi u temama kao potreba i ljudska prava, pravila u odjeljenju, kući i zajednici, itd. Umjetničko vaspitanje pomaže u pjesama, narodnih i stranih kola, isto tako povećava težinu međujelovanja građanskog vaspitanja sa muzikom.

Matematika: Upotreba brojeva u vezi sa aktuelnim temama građanskog vaspitanja, interpretacija podataka koja je povezana sa rješavanjem socijalnih problema unutar grupe, tako da stvara mogućnost za međupredmetni pristup.

Fizika vaspitanje: Razvoj različitih sportskih djelatnosti koje se povezuje sa sjećanjem na datume događaja i ljudi koji su doprinijeli stvaranju vizije građanina u svijetu ili zemlji, tako da predstavlja pozitivnu mogućnost koja favorizira međupredmetnu povezanost.

METODI KA UPUTSTVVA

Sa ciljem realizacije nastavnog programa u ovom predmetu mogu da se organizuju sastanci sa ljudima, mogu da se upotrijebe različiti izvori i simuliraju slučajevi za rješenja:

- Sastanci sa različitim ljudima zajednice (posmatranje, intervjui, ankete, zajednički razgovori, konsultacije sa ekspertima itd.);
- Upotreba različitih publikacija (novina, brošura, tekstova, video-kaseta, dramatizacija, postera itd.);
- Simuliranje (igre sa ulogama, simuliranje rasprava ili situacija iz različitih oblasti javnog djelovanja itd.).

Pored tradicionalnih metoda, u predmetu građansko vaspitanje, u mnogim slučajevima može da se primijeni **igra ulogama**. Za primjenu ovog oblika rada neophodno je da se napravi **simuliranje** jednog događaja. U enici uzimaju uloge npr., uitelja, direktora škole, roditelja, saobraćajnog policajca, različitih lanova zajednice itd. Uitelj u ovom slučaju igra ulogu koordinatora, dok svi u enici u odjeljenju učestvuju aktivno u ovom procesu. Oni mogu da se ponovo dijele na grupe, npr., grupa radnika koja štite prirodu i parkove, grupa djece koja ne poštuje odredena pravila o javnoj sredini, itd. Tokom jednog nastavnog sata može da se diskutuje o tome kakvo je pitanje, koji su putevi za rješavanje problema o kojem se diskutuje, itd.

Poseban naglasak u metodologiji rada treba posvetiti aktivnim metodama rada, kao: rad sa projektima, problemsko učenje, učenje sa saradnjom, razgovori, posmatranje, rad u konkretnoj sredini (sa različitim organizacijama zajednicama) itd.

Kao oblik rada, uiteljima se sugerira da organizuju u odjeljenju rad sa parovima i grupama. Podjela u enika na parove i grupe pruža mogunost za učestvovanje i saradnju. U ovom slučaju u enicima podijeljenim u parove i grupe daje se 5 minuta vremena da odluče, npr., koja je uloga oca i majke u porodici?. Ovo može da se postigne prije nego što počne diskusija itavog odjeljenja. U enicima treba reći vrijeme za koje treba da riješe problem. Oni se dijele na grupe ili parove, dok uitelj igra ulogu onog koji nadgleda, i prema potrebi daje uputstva ili objašnjenja. Na kraju nastavnog sata, parovi ili grupe raspoređuju ispred svih u eniku u odjeljenju. Svaka grupa treba da ima predstavnika koji raspoređuju ispred odjeljenja.

UPUTSTVA ZA VREDNOVANJE

Vrednovanje u enika u predmetu gra ansko vaspitanje treba da bude stalno. Ovo vrednovanje ima višestruki cilj. Tako se preko vrednovanja:

- Obezbe uju informacije o napredovanju u enika;
- Ospozobjava u enik da upore uje svoja postignu a sa o eki- vanim rezultatima. Na ovaj na in u enik vrši samovrednovanje onoga što je postigao da nau i;
- Osigurava se motivisanje u enika za dalji rad;
- Obezobje uje realizacija objektiva.

Vrste vrednovanja

U svim nastavnim predmetima postoje razli ite vrste vrednovanja. U predmetu gra anskog vaspitanja mogu se primjenjivati neke vrste vrednovanja. Svaka od njih, ima odre ene ciljeve.

Vrednovanje treba da bude stalno, po evši od nastavnog asa, praktične djelatnosti, do vrednovanja preko službenih testova. U odjeljenju, tokom nastavnog asa, mogu da se vrše slede a vrednovanja:

- Obi no vrednovanje tokom razli itih djelova asa,
- Vrednovanje domaćih zadataka,
- Vrednovanje projekata realizovanih individualno ili grupno,
- Vrednovanje testovima izra enim od strane samog uitelja.

Kriteriji za vrednovanje u enika jasno su utvr eni Administrativnim uputstvom za vrednovanje stepena dostonu a u enika.

LITERATURA

Literatura za sadržaje

Salih Fo o, Demokratija, Zenica, 2002.

Literatura za metodologiju u enja

Grupa autora, Gra anstvo i rukovo enje u obrazovanju, KEC-Priština, 2003;

Bonnie Miller, Kako da se stvori uspješan kontakt sa u enicima;

Bonnie Miller, Komunikacija sa djecom, Brošura za roditelje i nastavnike, 2003;

Osman Buleshkaj - Robert C. Mizzi, Poruka iz odjeljenja, KEDP, Priština, 2003.

MUZIKO VASPITANJE (1. as sedmi no, 37. asova godišnje)

UVOD

Muzika je dio kulturnog formiranja linosti i njegova stalna potreba. Ona direktno utiče na kreiranje ovjekove linosti. Muzika je nesumnjivo ovjekova potreba za stvaralaštvo, komunikacijom i kreativnošću. Ona produbljuje vizije u učenju koje teže njenim vrijednostima. Muzika obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi omogućava:

- Selektivno i aktivno slušanje muzike u okviru medijskih programa i muzičkih priredbi;
- Sudjelovanje u horskim formacijama i drugim muzičkim djelatnostima;
- Buduće šire obrazovanje koje podrazumijeva pripremu za neku profesiju, gdje je muzika sastavni dio.

OPŠTI CILJEVI PREDMETA

Ciljevi predmeta su:

- Da podstiče radost i pozitivna osjećanja prema muzici;
- Da podstiče interesovanje za različite oblike u stvovanja u muzici;
- Da formira pozitivan odnos prema bosanskoj i svjetskoj muzičkoj kulturi;
- Da vaspitava za odabiranje selektivnog muzičkog programa i zdrave zvukne sredine;
- Da razvija kriterijume za vrednovanje i kritičko mišljenje.

SPECIFI NI OBJEKTIVI PREDMETA

U enici treba da:

1. Razvijaju osje aj za zajedni ko muziciranje pod rukovodstvom nastavnika:

- Pjevaju narodne i umjetni ke pjesme imitiraju i (po sluhu) sa i bez instrumentalne pratnje;
- Sviraju na muzi kim instrumentima (prije svega na ritamskim), prate i pjesme sa posebnim instrumentalnim sadržajem imitiraju i (po sluhu);
- Razvijaju vokalnu kulturu, poštuju i zahtjeve lijepog i pravilnog pjevanja (disanje, artikulaciju, poziciju itd.);
- Zapažaju ritamske promjene tekstualno, pokretno i sviraju i na ritamskim instrumentima.

2. Razvijaju sposobnost za aktivno slušanje muzike:

- Zapažaju i razlikuju izražajni karakter, sredstva i interpretatorske formacije u slušanim muzi kim djelima;
- Razlikuju osobenost muzi kog zvuka, uzlaznosti i silaznosti melodije, gradacije tempa i dinami ke obojenosti tokom pjevanja i drugim muzi kim aktivnostima.

3. Razvijaju kreativni izražaj:

- Podst i u se za izražajno doživljavanje muzike preko pokreta, plesa, igre, likovnog i tekstualnog izražaja;
- Motivišu se za kreativno izražavanje ritma i melodije na osnovu individualne zvu ne imaginacije;
- Razumiju muzi ke zapise uz pokretne i likovne simbole.

NASTAVNI PROGRAM

Informativni ciljevi	Formativni ciljevi	Socijalizacijski ciljevi	Specifi ni oblici nastave			Korelacija
			Izvo enje	Stvaranje	Slušanje	
<p>1. Predloženi sadržaji za izvo enje:</p> <p>Narodne pjesme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Majka Smaju pod ulom rodila - Spavaj, zlato, san te prevario - Sanak ide uz ulicu - Kiša pada, trava raste, gora zeleni - Dafina - Moj o ka - Bosno moja - Pastir e - Zavi aju <p>Umjetni ke pjesme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jesen - Svi na rad - Vrabac i ma ka - P elica - Pjesma dje jeg ro endana - Lisica i koka - Sipajte pahuljice - Neposlušni ze i - Novogodišnja pjesma 	<p>1. Muzika ide s koljena na koljeno</p> <ul style="list-style-type: none"> - stare pjesme, instrumenti i plesovi iz naše sredine. <p>2. Sa muzikom u novu školsku godinu</p> <ul style="list-style-type: none"> - muzi ke uspomene sa raspusta; - školski hor; - narodne pjesme - naše bogatstvo; - u eni ka prva pjesmarica; - u eni kazvu na zbirka; - muzi ki kutak. <p>3. Muzi ko vrijeme</p> <ul style="list-style-type: none"> - muziku mjerimo - takt; - muzika sadrži i 	<p>1. Upoznavanje sa narodnom muzikom, instrumentima i običajima.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - uz instrumentalnu ili jednostavnu vokalnu pratnju (ostinatno) pjevaju jednoglasne narodne i umjetnike pjesme koje odgovaraju dječjem osjećaju i razvijenosti djeteta; - uvaju bosansku muziku zaostavštinu; - sviraju pratnju i krame instrumentalne kompozicije na svojim ili 	<ul style="list-style-type: none"> - istražuju zvukovne boje i njima izražavaju svoje zamisli; - biraju izvore zvuka iz okoline i njima izražavaju svoje zamisli; - doživljajno i estetski interpretiraju nove pjesme i ritamske fraze; - oblikuju pratnju za pjesme i tekstove; - dopunjaju melodije i ritmove i osmišljavaju odgovore na muzika pitanja; - stvaraju melodije za tekstove za 	<ul style="list-style-type: none"> - pažljivo slušaju kompozicije za različite sastave sa programskim i absolutnim sadržajem; - izražavaju utiske o doživljavanju muzike; - slušaju muziku pri-redu; - prate kulturna događanja u svojoj okolini. 	<p>1. Bosanski jezik Tekst narodnih pjesama otkriva nam običaje naših naroda</p> <p>2. Priroda i društvo Pojedini muziki sadržaji povezani su sa prirodom, društvenom sredinom i događajima iz života</p> <p>3. Likovno</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Gle igre li krasne - Vjesnici prolje a - Došlo je prolje e - Lete, lete laste - Slon - Mati - Samo da rata ne bude - Letnja pjesma <p>Brojalice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bježi zeka - Tr i zeko kroz šumicu - Jedan, dodan, digin, disin - Pipalica pipa <p>Muzi ke igre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I mi znamo svirati - Oj šibljiko, šibljiko - Dvi se babe vozile - Kalopere, pere - Oj Stjepane, bane - oro, oro, slušaj sada <p>Instrumentalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roma - Treskavica kolo - Posko ica <p>Primjeri za slušanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - K. Sen-Sans: Magarci i pijanist 	<ul style="list-style-type: none"> - tišinu ili pauze; - muzika estitka (praznici); - pjesme za posebne prilike (himne). <p>4. Muzika, kretanje i ples</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokretom i plesom u enici izražavaju sadržaj muzike; - u e da igraju kolo. <p>5. Pažljivo slušaju zvuke</p> <ul style="list-style-type: none"> - posebni muziki zvuci, tonovi -glas, instrumenti; - tonovi ine melodiju, pjesma ima tekst i melodiju; - instrumenti sviraju niže i više tonove. <p>6. Sa muzikom u bajke i prije</p> <ul style="list-style-type: none"> - bajka iz baleta; - muzika bajka. 	<p>Orffovim instrumentima;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritamski iskazuju tekstove i prate ih tjelesnim pokretima ili instrumentima; - savla uju instrumentalnu tehniku i elemente estetskog oblikovanja; - u e da plešu. <p>2. Razvijanje kreativnosti i podsticaj za timski rad.</p> <p>3. Razvijanje kreativnosti, samopouzdanja i strpljenja za rad u grupi.</p>	<p>melodije.</p>		<p>vaspitanje</p> <p>Tjelesni odgoj</p> <p>Muziki sadržaji pjesama podstti u likovnu i plesnu kreativnost</p> <p>4. Tjelesni odgoj</p> <p>Muziki sadržaji koji su povezani sa korakom i plesom podstti u plesnu kreativnost</p>
--	--	---	------------------	--	--

<p>iz "Karnevala životinja"</p> <ul style="list-style-type: none"> - B. Mihaljević : Zeko i poto i - Avdo Smailović : Sa unukom Janom (iz svite "Sretanje" za violinu i klavir) - Vatroslav Lisinski: Ribar - Frederik Šopen: Želja - Lui i Bokerini: Menuet - Nikolaj Rimski Korsakov: Bumbarov let - P. I. Ajkovski: Cvjetni valcer (odlomak iz baleta "Šekuljik") - Sergej Prokofjev: Peča i vuk <p>Muzika iz filma:</p> <ul style="list-style-type: none"> Walt Disney: - Dumbo(Dambo) Frank Churchill - Aladin Mark Mancina 	<p>7. Muziki razgovori</p> <ul style="list-style-type: none"> - snimanje u muzici; - dopunjavanje muzike misli; - muzika pitanja i odgovori; - zvučna slika koju djeca pjevanjem ili instrumentalnim sviranjem sami stvaraju; - zapjevajmo, zaigrajmo i zaplesimo; - najdraže pjesme i kompozicije. 	<p>4. Razvijanje kreativnosti, samopouzdanja i inicijativnosti.</p>			<p>5. Bosanski jezik</p> <p>Sadržaj muzičkih bajki ili bajki iz baleta podstiče razvijanje tekstualne kreativnosti</p>
--	--	---	--	--	---

DIDAKTIKO-METODSKA UPUTSTVA

Muzika nastava je planirana kompleksno, tako da svojim aktivnostima i sadržajima doprinosi opštem muzikom razvoju u enika. Predmet po svojoj prirodi omoguava aktivni, psihomotorički, spoznajni, estetski i psihosocijalni razvoj. Zbog toga treba izvoditi sve muzike aktivnosti (interpretacija, slušanje i stvaralaštvo) u skladu sa djitetovim razvojnim mogućnostima. Nastava muzike omoguava aktualizaciju i raznovrsnost školskih metoda i formi.

Priroda muzike zahtijeva upotrebu aktivnih formi i metoda rada gdje preovladava kreativna igra.

INTERPRETACIJA

Nastavnik za svaki razred bira program pjesama i tekstova koji je broj zavistan od njihove dužine i složenosti. Prilikom njihovog izbora uzima u obzir razlike interpretativne mogućnosti i time obezbjeđuje šarenilo i podsticaje djitetovu radoznalost. Program obuhvata jednoglasne pjesme sa različitom pratnjom instrumenata koju izvode u enici ili nastavnik, kao i povezanost sa kretanjem i plesom. Osnovni metod je imitacija. U trećem razredu se koristi i simbolini slikovni zapis. U svim evropskim državama notacija se koristi već od prvog razreda osnovne škole.

STVARANJE

Kreativne aktivnosti su prirodni i nužni element bilo koje umjetnosti i karakteristične osobina muzike u razvoju, koja se pojavljuje već u predškolskom uzrastu. Važno je da je nastavnik uvažava i podstiče kao osnovni metod u muzikom vaspitanju. Djeca uz pomoć kreativnosti opuštaju zvuknu maštu, a nastavnik je usmjerava prema planiranim ciljevima. On treba biti svjestan njene nepreglednosti i poznavati karakteristične forme:

- ***interpretativnost*** je takvo pjevanje ili sviranje koje dijete izražava kroz svoje doživljaje i estetsko oblikovanje;
- ***muzika produkcija*** su različiti ritamski ili melodijski sadržaji koje djeca pjevanjem ili sviranjem sami stvaraju;
- ***kreativno izražavanje*** uz muziku radi se muzikom obrazovanjem, a iskazuje se u drugim oblicima komunikacije.

Djeca u prve tri godine kroz kreativno kretanje, igru i ples, najs spontanije izražavaju muzike doživljaje i naene zvu ne karakteristike. Pokušavaju da ih izraze i likovno i tekstualno.

SLUŠANJE

Kako za izvoenje tako i za slušanje, nastavnik bira program uz koji se učenici navikavaju na pažljivo i koncentrisano usvajanje materijala. Izbor kompozicija treba da obuhvata primjere programske i apsolutne muzike, različitih sastava, vrsta i žanrova.

Postupak slušanja nastavnik treba brižljivo da smisli koji mora da sadrži primjernu motivaciju i odgovarajuće vrijeme trajanja saznajne pažnje, kao i izvoenja povratne informacije, koju učenici stvarala kada izražavaju. Ovakav postupak sprejava pasivnost i otvara djeci bogatstvo muzike literature.

MUZIKO-RAZVOJNA DOSTIGNUĆA

Ova oblast sistematizuje muzike sposobnosti, vještine i druga znanja koja su karakteristična za pojedine muziko-razvojne periode. Prve tri godine, zajedno sa predškolskim periodom, predstavljaju vrijeme ravnjenja elementarnih muzičkih sposobnosti, kada se ritamski i melodijski sluh u odgovarajućoj mjeri sredini spontano razvijaju. Takvu sredinu treba obezbijediti u školi, jer je sluh od odlučujućeg značaja za muziku sazrijevanje i dalji razvoj muzike kog mišljenja. Na osnovu toga utorujemo i odnoseme u tonskim visinama i trajanjima. Učenica već u prve tri godine omogućavamo iskustva sazviju harmonije i boja, koje oni doživljavaju u zajedničkom instrumentalnom sviranju, kao i u pratnjama. Uz kreativno sviranje muzike kog dopunjavanja i odgovora, podstičemo osjećaj za muzike forme, a uz pažljivo slušanje razvijamo muziku memoriju.

- **Vještine** se odnose na pjevanje, govornu i instrumentalnu motoriku, kao i pokretno izražavanje zvukovnih karakteristika. Vježbamo ih uz izvoenje, a posebno uz didaktičke igre pomoći u kojih postićemo volju za usvajanje i kontrolisanu pažnju. Sa njima dostižemo viši kvalitativni nivo izvoenja (to su vježbe za pjevanje ko disanje, tjelesno opuštanje, držanje instrumenata, oblikovanje i artikulaciju tonova, ritma, dinamike).

- **Znanja** u prve tri godine obuhvataju upotrebu najjednostavnijeg muzike izraza i orijentacija u slikovnim muzikim zapisima. Učenici razlikuju zvukove i razumiju značaj zvuna boje (svijetla, tamna, prodorna, meka).

STANDARDI ZNANJA

SPOSOBNOSTI

Učenici:

- O dobijenoj informaciji žele više da saznaju;
- Izricanjem brojalica, zagonetki, izreka i odlomaka sa onomatopejama, produbljuju ritmike i govorne sposobnosti;
- Precizno snimaju melodiske i ritamske motive i grade i poja avaju muziku pamjenje;
- Razvijaju muziku mišljenje i analitički saznavaju odnose o osobinama tona, kao što su glasniji – tiši, visoki – niži, duži – kraći;
- Upoznaju i razlikuju više zvuka nih boja;
- Uz pratnju produbljuju osjećaj za harmonsko sazvje, kao i za sazvje je boja;
- Razvijaju osjećaj za muziku formalne cjeline prilikom pjevanja, sviranja i slušanja.

VJEŠTINE

Učenici:

- Poboljšavaju tehniku pjevanja i instrumentalnog sviranja;
- Postaju spretniji u izražavanju pokretom muzike koju uđu;
- Daju prednost estetskom oblikovanju – artikulaciji, fraziranju, pjeva kom izgovoru, iini i brzini izvođenja.

INFORMATIVNA SAZNANJA

Uz muziku aktivnosti i sadržaje:

- Bolje razumiju muziku zapise uz pokretne i likovne simbole;
- Razumiju i koriste već i broj muzičkih pojmovima: glas, zvuk, ton, tišina – pauza, visoki – niži tonovi, melodija, takt, muzika priredba, muzika program, marš, ples, muzika bajka;
- Prepoznaju i imenuju Orfove, narodne i klasične instrumente.

ME UPREDMETNA POVEZANOST

Povezanost u muzici kroz djelatnostima posebno je označena korelacijom sa drugim oblastima:

- U tekstuualnom sadržaju i programskoj muzici su najrazličitije slike iz života i okruženja (upoznavanje okoline);
- Preko pjesama u enici upoznaju dječju poeziju i usavršavaju pojmove maternjeg jezika (bosanski jezik);
- Apsolutna muzika podstiče različite emocije i raspolaženja koje sa uspjehom stvaraju u razredu (svi predmeti);
- Dobrim tehnikom pjevanjem i estetskim oblikovanjem kreiraju tekstuualni izražaj (bosanski jezik);
- Instrumentalno izvođenje i pokreti utječu na vještina i koordinaciju pokreta (tjelesni odgoj);
- Poznavanje muzike utječe na važnost slušanja u okruženju (svi predmeti);
- Muzika doživljava podsticaj na kreativno mišljenje u svim predmetima;
- Muzika razvija kreativnost u likovnom, tekstuualnom i pokretno-plesnom izražavanju (bosanski jezik, likovno vaspitanje, tjelesni odgoj);
- Poznavanje muzike razvija analitičko mišljenje;
- Zvuk ne primjere u enici upoznaju preko nove tehnologije.

OSNOVNI STANDARDI ZNANJA

U enici znaju:

- da u grupi i individualno zapjevaju izbor (oko 15) narodnih i umjetničkih pjesama, u skladu sa svojim individualnim sposobnostima i uz različita izvođenja (jednoglasno, uz instrumentalnu pratnju ili bez nje);
- deset brojalica sa ritamskom pratnjom (koristeći ruke, noge ili instrumente Orfovog instrumentarija);
- da izvedu pet muzičkih igara (didaktičke, igre sa pjevanjem, igre uz instrumentalnu pratnju, male muzičke dramatizacije);
- prepoznaju 10 kompozicija za slušanje, kao i njihove stvaraocе;

- razlikuju zvukove, tonove i tišinu;
- prepoznaju i imenuju instrumente po boji zvuka (Orfove, narodne, klasi ne);
- razlikuju boje glasa (dje ji, ženski, muški);
- prepoznaju ko izvodi kompoziciju (glas, instrument, pojedinačno (solo), grupno (kamerno) ili kolektivno (hor, orkestar);
- razlikuju pojmove glasno-taho, brzo-polako, viši-niži tonovi;
- imenuju i razumiju pojmove: hor-horovoča, kompozicija-kompozitor, dirigent, brojalica, uspavanka, marš, muzička bajka, muzička priredba, melodija, takt;
- da se orijentišu u osnovnim simboličkim zapisima;
- da izvedu tri krate kompozicije na Orfovim instrumentima i ritamsku pratnju za pet pjesama (takoča na Orfovim instrumentima).

VREDNOVANJE

Nastavnik vrednuje dostignuća muzičkih stvaranja po profesionalnim psihodo-didaktičkim zahtjevima. Vrednovanje se obavlja grupno i individualno, vrednujući dostignuća u muzičkom individualnom razvoju učenika u aktivnom slušanju, vokalno-instrumentalnom interpretiranju i stvaralačkom radu.

Nastavnik prati, evidentira i vrednuje muzičke sposobnosti, informativna znanja i interesovanja učenika. Vrednuju se muzički doživljaji u slušanim muzičkim djelima. Vokalno-instrumentalno interpretiranje vrednuje se po usvajanju određenog broja pjesama, sadržaja i interpretativnog doživljaja. Nastavnik treba da prati i podstiče interesovanje učenika za kreativnim izražavanjem i njihovim napredovanjem u muzici, košto su:

- Vokalna interpretacija;
- Interpretacija na muzičkim instrumentima;
- Kreativno izražavanje i doživljavanje;
- Aktivno slušanje;
- Praktično shvatanje naučenih muzičkih pojava.

Tokom vrednovanja nastavnik treba da ima uvid u standarde vrednovanja po nivoima i dostignućima.

LIKOVNO VASPITANJE (1. as sedmi no, 37. asova godišnje)

UVOD

Likovna umjetnost je danas nerazdvojni dio svakodnevnice.

Likovnim stvaralaštvom (crtanjem, slikanjem, vajanjem i građenjem različitim likovnim i nelikovnim materijalima) djeca na ovom uzrastu izražavaju svoje viđenje stvarnosti, doživljaje, odnose i stavove. Njihovi radovi predstavljaju jedan od oblika dječeg izražavanja i komunikacije sa svojom sredinom.

Likovno vaspitanje je specifična nastavna oblast kako po nastavnim sadržajima, ciljevima nastavnim metodama, tako i po komunikaciji koja se ostvaruje a i po načinu vrednovanja.

Reformu obrazovanja prate novi trendovi. Dosljednom primjenom novih standarda u nastavnom procesu treba očekivati i dobre rezultate.

OPŠTI CILJ

- Funkcionalna adaptacija u neposrednom okruženju

POSEBNI CILJEVI

- Percepcija
- Kreacija
- Komunikacija
- Razvoj psihika i funkcija
- Emotivno – kreativni napredak

OBJEKTIVI

	OPŠTI	POSEBNI
1.	POSMATRANJE	VIDJETI, UTI, OPIPATI, OSJETITI
2.	DOŽIVLJAVANJE	MISAONA PRERADA UTISAKA
3.	SHVATANJE	FORMIRANJE APSTRAKCIJA
4.	KREACIJA	KROZ LIKOVNI DJEJI IZRAZ
5.	SPRETNOST	RACIONALNI POKRETI
6.	INTEGRACIJA	SOCIJALIZACIJA

STRUKTURA PROGRAMSKOG SADRŽAJA (1. as sedmi no – 37. asova godišnje)

REDNI BROJ	KATEGORIJE	POTKATEGORIJE	BROJ ASOVA
I	SPOZNAVANJE	I - 1. – LINIJA	2
		I - 2. – BOJA	3
II	KREACIJA	I - 3. – OBLIK	3
		I - 4. – KOMPOZICIJA	2
		I - 5. – JEDINSTVO	1
		SVEGA	11
II	KREACIJA	II - 1. – LINIJOM	5
		II - 2. - BOJOM	6
		II - 3. - OBLIKOVANJEM	6
		II - 4. - KOMBINACIJA	3
		SVEGA	20
III	ANALIZA	III - 1. – KOMUNIKACIJA	4
		III - 2. – IZLOŽBE	2
		SVEGA	6

I. KATEGORIJA: SPOZNAVANJE

UPUTSTVO: U ovom je u situaciji posmatra a i misaonog spoznavanja (plansko-organizovano idobro rukovo eno percipiranje). Na taj način je u procesu upoznavanja: osjetilnih svojstava linije, boje, kompozicije, jedinstva i svjetlosti (na predmetima, pojavnama u okruženju kao i na likovnim djelima). Nastavnik dobrom organizacijom i verbalnim opisivanjem izražava ta osjetilna svojstva radi lakšeg evidentiranja pojedinih osobina. U ovom uzrastu učenici djebove cijelina kojima dopunjava osnovnu shemu.

REDNI BROJ	POTKATEGORIJA	STANDARDI DOSTIGNU A (Šta u enik treba da zna)
I – 1.	LINIJA	U enik je u situaciji da uo ava linije-crte na predmetima u neposrednoj okolini i na likovnim djelima. Upoznao je me usobne odnose linija, nihov preplet, ritam, kontrast i smjerove.U enik je stekao šire znanje o liniji
I – 2.	BOJA	U enik na senzibilan na in opaža-uo ava kvalitet boja, kvalitet kontrasta, komplementarni kontrast u okolini i na likovnim djelima. Ima predstavu o tonovima i koloritu. U enik je u stanju da uo ava lokalne boje.
I – 4.	OBLIK	U enik prepoznae jedan oblik u prostoru i više oblika u prostoru. Jasni su mu jednostavni i složeni oblici i prostori u okolini i na trodimenzionalnim djelima. U enik poznaje oblike organskog i neorganskog podrijekla, sli nosti i razlike kao i varijacije razli itih osobi na (mineralne, biljne, životinske i ljudske forme). U enik poznaje razli ite vrste vizuelnih znakova. U enik uo ava odnos djelova prema cjelini (onosi u grupi).Uo ava cjelinu od djelova. Oblici u urbanizmu.
I – 5.	KOMPOZICIJA	U enik je stekao predstavu o kompoziciji (pojam). U stanju je da uo ava kompozicije i cjeline u prostoru. Upoznao je osnovne smjeove i položaje kompozicije:vodoravno-horizontalna, uspravno-vertikalna, kosa-dijagonalna.
I – 5.	JEDINSTVO	U enik je stekao predstavu o jedinstvu srovenog od razli itih oblika i razli itih likovnih elemenata.

II. KATEGORIJA: KREACIJA (SENZIBILITET)

UPUTSTVO: U enik posjeduje senzibilitet i iskustvo za kreativno stvaranje. U enik svojim temperamentom zna da izrazi osje anje doživljene sredine. U radove unosi mnoge novine kao dinamiku – kretanje (ljudi automobila i drugo). Emocije i životno iskustvo su mu bogatiji a izražajna sredstva umnoženija. U stvaranju u enik se opušta te mu rad predstavlja terapijsko sredstvo. U enik je kroz rad svjestan samoga sebe, prevazilazi sebe kao dio spoljašnjeg objektivnog svijeta. Napušta egocentrizam jer ga zanimaju i radovi drugih u enika, (socijalna integracija).

REDNI BROJ	POTKATE-GORIJA	STANDARDI DOSTIGNU A (Šta u enik treba da zna)
II – 1.	LINIJOM	<p>U enik slobodno i kreativno koristi liniju i njom oboga uju linearne crtež dodatnim elementima.</p> <p>U enik je u stanju da zatvorenom linijom organizuje (predstavlja) razliite druge oblike.</p> <p>On je svijestan kada će koristiti koju liniju. Zna da dobro konstruiše cje linu od djelova. Linije su mu bogate u položaju, dužini, debljini, štimunguju, razbijaju se šema.</p> <p>Koristi živje i raznovrsne linije. Spretan je i precizan u pokretima.</p> <p>U enik linijama izvodi crteže tekture.</p>
II – 2.	BOJOM	<p>U enik je shvatio da se boja koristi kao izražajno sredstvo u slikarstvu. U enik posjeduje razvijen senzibilitet da se likovno izražava bojom-tonsko i kolorističko slikanje. Maštovit je u izražavanju. Senzibilan je na intezitet obojenosti. Primjenjuje kolorit u kompoziciji.</p> <p>Spretan je u radu, manje mrlje i precizni potezi. Uspješno komponuje bitne i manje bitne elemente. Dosljedan je u primjeni materijala i boje u kolažu.</p>
II – 3.	OBLIKOVANJEM	<p>U enik je u stanju da oblikuje na površini i u prostoru. U enik je u stanju da dobro rasporedi zadane predmete u prostoru i da traži najskladniji odnos među njima. Skladno konstruiše cjeline od djelova.</p> <p>Proporcije su mu dobre. Uočava ravnotežu ritam površina mirno-nemirno. Posjeduje veću spretnost i preciznost. U enik je dosljedan u procesu rada i tehnički korektan. Radi sa svim materijalima i alatima, uredan je i ekonomičan.</p> <p>Dizajn: izrada estetiki, zastavica, slikovnica, maski, zmajeva, salveta, tapeta i drugo (kreacija nastavnika).</p>
II – 4.	KOMBINACIJA	U enik zna da kombinuje više tehnika i pravenu kreativnost.

III. KATEGORIJA: ANALIZA

UPUTSTVO: U enik je u situaciji da iskazuje mišljenje o svojim radovima te radovima drugih u enika i umjetnika. U stanju je da navede poruke koje je prepoznao na različitim umjetnim djelima. Iznosi svoj stav o bogatstvu upotrebljenih likovnih elemenata.

REDNI BROJ	POTKA-TEGORIJA	STANDARDI DOSTIGNUĆA (Šta učenici treba da znaju)
III – 1.	KOMUNIKACIJA	Učenik je u stanju da analizira i daje ocjenu na radove učenika, na umjetničkim djelima, na predmetima narodne umjetnosti i naročito djelovima narodne nošnje. Sud daje o pojedinostima a i djelu u cjelini. U stanju je da prenese impresije o crtanom filmu, poruke sa postera, reklame i stripa. Zna da prepozna da su savremeni mediji (Fotografija, video, strip, reklama, plakat) sredstva umjetnosti kog izraza. Učenik prepozna prometne znakove i ih poznaje ostale znakove značke, zastave, grbove, pečate i ostalo.
III – 2.	IZLOŽBE	Učenik ima stvorene i razvijene navike i potrebe da organizuje izložbe radova u školi, da posjećuje druge izložbe, kulturno-umjetničke manifestacije i smotre. Učenik ocjenjuje i iznosi impresije tih projekata.

LIKOVNE TEHNIKE I MATERIJALI

TEHNIKE	MATERIJALI
CRTANJE	OLOVKA, PERO /TUŠ/, FLOMASTERI
SLIKANJE	AKVAREL, GVAŠ, TEMPERA, KOLAŽ
MODELOVANJE NA POVŠINI / PLOHI / I PROSTORU	PLASTELIN, GLINA, PAPIR, KARTON, OTPADNI MATERIJALI, PLODOVI I DRUGO
KOMBINOVANE	RAZLIČITI MATERIJALI

MOTIVI I POTICAJI (SADRŽAJI – TEME)

Sve što nas okružuje, sve što vidimo može da bude pogodan motiv.

I najobi niji motiv ponekad izazove ja i utisak ako se likovno doživi.
Motivi (sadržaji – teme) mogu biti svi predmeti i prostori oko nas, godišnja doba, prirodne promjene, događaji, praznici, sportske priredbe, ilustracije, sadržaji koji proizilaze iz ostalih nastavnih predmeta i drugih vannastavnih aktivnosti.

METODOLOGIJA

- Pri planiranju birati odgovarajuće teme poštujući nastavni plan i program.
- Voditi računa na psihofizički nivo učenika.
- Nastavnik kreira nastavni proces, uskladjuje ciljeve i rezultate koje očekuje.
- Vodi ciljni razgovor, omogućuje primjenu starih znanja i vještine.
- Nastavnik je partner u pedagoškoj komunikaciji
- Stvara spregu između učenja i izražavanja.
- Uloži je intelektualnog rezonstora između učenika – znanja.
- Motivise učenike i podržava i razvija njihovo interesovanje.
- Odnos učenik – nastavnik baziran je na principu međusobne saradnje i radosti.
- Učenik je u centru pažnje a nastavnik u ulozi mentora.
- Zanimljiv je i ispoljava entuzijazam, jasan je i istočno ono što je bitno.
- Koristi sve poznate i nove metode (idejna inspirativnost, interaktivnu idruge).
- Njeguje kreativnost i individualnu sposobnost svakog učenika.
- Njeguje iskrenost, neposrednost, dosljednost, smisao za napor, marljivost i tajnost.
- Prati efekte svoga rada.
- Radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi unapređenja nastavnog procesa.

- U enike navikava na primjerno i bezbjedno koriš enje alata, pribora i materijala.
- Navikava u enike na racionalnost i ekonomi nost u radu.
- U enicima dopušta da istražuju, eksperimentišu i iniciraju bez staha od grešaka.
- Posti e potrebu socijalne integracije.
- Prati napredovanje u enika i realno i redovno osjenjuje.

KORELACIJA SA DRUGIM NASTAVNIM OBLASTIMA

- Bosanski jezik i književnost (i drugi jezici),
- Ru ni rad,
- Matematika,
- Muzi ko vaspitanje,
- Tjelesni i sportski odgoj i drugi predmeti koji posjeduju nastavni reciorocitet.

ME UKULIKULARNI STANDARDI

- Uvažavanje i isticanje prava djeteta,
- Etni ka i vjerska tolerancija,
- Uvažavanje ravnopravnosti polova,
- Kultura bavljenja sportom,
- Porodi no vaspitanje i dobro zdravlje.

VREDNOVANJE

Vrednovanje je kontinuirano i na vrijeme, pozitivno i adekvatno obrazloženo.

Kao takvo doprinosi razvoju pojma o sebi- šta znam i umjem / što je karakteristika za ovaj uzrast /. Ovo je zna ajno za razvoj samopoštovanja u enika i zdravog odnosa prema sebi i drugima.

Ocenjivanjem utvr ujemo kako su ostvareni materijalni, funkcionalni i vaspitni zadaci nastavnog procesa.

Pratiti kako se likmovnim elementima i pojmovima stvaraju likovne vrijednosti.

- ✓ Kako u enici uo avaju lijepo;
- ✓ Kako doživljavaju lijepo.
- ✓ Kako u enici stvaraju lijepo.
 - a) Nastvnik prati koliko su emocije i životno iskustvo bogatiji a izražajna sredstva umnoženja.
 - b) Kakav je intezitet doživljaja izazvanog motivom.
 - c) Kakav je stepen uspjelosti da se to ube enje izrazi (ostvari) likovnim sredstvima.

PRATITI

- ✓ Formu izraza
- ✓ Boju izraza
- ✓ kompoziciju izraza.

LIKOVNA DJELA

Slikarstvo, kiparstvo, arhitektura; djela iz oblasti urbanizma; produkcije iz itanki, asopisa, novina, kalendara, razglednica; djela po sadržaju iz kosovske baštine sa posebnim naglaskom na baštinu Bošnjaka kako Kosova tako i šire, kao i svijetskih stvaralaca.

IZLOŽBE

Izložbe su stalni vid nastavnog odgojno-obrazovnog rada i sredstva kontinuiranog pranja stanja nastave i realizacije nastavnog plana i programa.

RU NI RAD

(1. as sedmi no, 37. asova godišnje)

UVOD

Ru ni rad za treći razred nastavak je i proširenje prethodnih znanja iz ove oblasti, a radi usavršavanja znanja i potrebnih vještina (rad sa papirom i kartonom, materijalima i njihovom preradom, šivenjem, poljoprivrednim proizvodima, upoznavanje sa opasnostima, zagonjem sredine od buke), koje se predviđaju za ovaj nivo. Predmet **Ru ni rad** pomaže svestranom razvoju u enika, razvijajući njihove stvaralačke, kao i komunikativne sposobnosti.

Predmet pomaže u stvaranju i razvoju koncepata kako u radu i tako i u drugim nastavnim predmetima koji se obrađuju u školi. Ru ni rad služi kao sredstvo za očuvanje našeg kulturnog nasljeđa.

CILJEVI

Glavni ciljevi rukotворног rada su:

- razvijanje pozitivnih navika prema rukotворном radu i njenom značaju;
- saživljavanje sa ambijentom i podsticanje u enika da iskoriste svoja znanja i sposobnosti u životu;
- motivisanje u enika da preduzimaju inicijative i nezavisne akcije, imajući u vidu osnovna pravila ponašanja u grupi, zavisno od raznih vrsta djelatnosti koje vrše.

OPŠTI OBJEKTIVI

U enik treba:

Da razvija stavove i vrijednosti:

- U shvatanju prednosti i ograničenja koje mu predmet pruža.

- U shvatanju li nog ponašanja (da bude kooperetivan, otvoren, tolerantan, astan, dobrovoljan, kritičan, sa inicijativom, i dr.).

Da razumije:

- Zna o upotrebi sintetičkih materijala kao zamjeni prirodnih materijala.
- Zna o hranljivosti voća.
- Zna o hranljivosti povrća.

Da opisuje:

- Proces pranja, šivenja i ešljivanja vune.
- Proces predenja, farbanja i tkanja pamuka.
- Faze uzbijanja i tehnološkog preradivanja žitarica.
- Tehnološke procese prerade poljoprivrednih biljaka.
- Glavne izvore opasnosti od sredstava i razlicitih električnih instalacija.

Da primjenjuje:

- Krojenje materijala razlicitim primjerima, koristeći odgovarajuća sredstva.
- Šivanje razlicitih modela, koristeći materijale.
- Procese sa šivenjem i berbe voća i povrća.

Da razlikuje:

- Vrste žitarica, kao pšenicu, kukuruz, ječam, raž i dr.
- Vrste prerade i konzerviranja voća i povrća.
- Sredstva i pokvarene instalacije i opasnosti koje prijete od njih.
- Neka eksplozivnih sredstava koja mogu da se nađu u objektima i na otvorenom terenu.
- Opasne supstance (za ovjeku i sredinu) od onih koje nisu opasne.

Da demonstrira intelektualne sposobnosti:

- U donošenju logičkih odluka (birajući informacije, znanje i relevantne zaključke).
- Da ima povjerenje u sebe i svoje sposobnosti za zanatski rad.

ORGANIZACIJA PROGRAMSKIH SADRŽAJA

Kategorije	Potkategorije	Br. asova	Postotak
1. Rad sa papirom i kartonom	1.1. Faze proizvodnje papira i kartona	6	16,22 %
2. Materijali i njihova prerada	2.1. Vuna 2.2. Pamuk 2.3. Sintetički materijali	6	16,22 %
3. Šivenje	3.1. Mjerjenje 3.2. Krojenje 3.3. Šivenje	6	16,22%
4. Poljoprivredni proizvodi	4.1. Žitarice 4.2. Poljoprivredne biljke 4.3. Voće 4.4. Povrće	6	16,22 %
5. Poznavanje opasnosti	5.1. Opasnost od električnog napona 5.2. Opasnost od vatre 5.3. Opasnost od visine 5.4. Opasnost od lifta 5.5. Opasnost od eksplozivnih sredstava 5.6. Opasnost od hemijskih supstanci	7	18,90%
6. Zagadenost sredine (nastala uz buku)	6.1. Buka nastala tehnološkim procesima 6.2. Buka nastala utjecajem ovjeka	6	16,22%

Kategorije	Potkategorije	Programski sadržaj	Očekivani rezultati	Međupredmetna povezanost
1. Rad sa papirom i kartonom	1.1. Faze proizvodnje papira i kartona	1.1.1. Proizvodnja papira 1.1.2. Proizvodnja kartona 1.1.3. Vrste papira i kartona 1.1.4. Osobine papira i kartona 1.1.5. Izrada modela od papira i kartona	Učenik treba: - da pozna proces proizvodnje papira i kartona; - da klasificuje vrste papira i kartona; - da identificuje razlike osobine papira i kartona; - da modelira objekte od papira i kartona;	<i>Maternji jezik Likovna kultura Matematika</i>
2. Materijali i njihova prerada	2.1. Vuna	2.1.1. Šišanje 2.1.2. Pranje 2.1.3. Ishenje i ešljjanje 2.1.4. Predenje 2.1.5. Farbanje 2.1.6. Tkanje	- da pozna proces šišanja; - da opiše proces pranja, ishenja i ešljjanja vune; - da diskutira o znanju predenja, farbanja i tkanja;	<i>Maternji jezik</i>
	2.2. Pamuk	2.2.1. Uzgajanje 2.2.2. Branje 2.2.3. Predenje 2.2.4. Farbanje 2.2.5. Tkanje	- da pozna proces uzgajanja pamuka; - da opiše proces predenja, farbanja i tkanja pamuka;	
	2.3. Sintetički materijali	2.3.1. Dobijanje sintetičkih materijala	- da shvati znanje upotrebe sintetičkih materijala, kao zamjenu za prirodne	

		2.3.2. Upotreba i značaj sintetičkih materijala	materijale.	
3. Šivenje	3.1. Mjerenje	3.1.1. Mjerenje različitih materijala	<p>Učenik treba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da objasni način mjerenja i sredstva mjerenja materijala za šivenje; - da primjeni mjerenje različitih materijala; 	<i>Matematika Maternji jezik Umjetnost (lige umjetnosti)</i>
	3.2. Krojenje	3.2.1. Krojenje makazama	- da primjenjuje krojenje materijala preko različitih primjera koristeći odgovarajuća sredstva;	
	3.3. Šivenje	3.3.1. Šivanje različitih materijala 3.3.2. Modeliranje različitih premeta šivenjem	- da primjenjuje šivanje različitih modela (koristeći materijale, kopče, dugmad i sl. odgovarajućim sredstvima); - da primjeni zaštitne mjere tokom rada;	
4. Poljoprivredni proizvodi	4.1. Žitarice	4.1.1. Vrste žitarica 4.1.2. Uzgajanje žitarica 4.1.3. Tehnološka prerada žitarica	- da razlikuje vrste žitarica, kao pšenicu, kukuruz, ječam, raž i dr.; - da opiše faze uzgajanja i tehnološkoprerađivanje žitarica;	<i>Maternji jezik Matematika Fizičko vaspitanje</i>
	4.2. Poljoprivredne biljke	4.2.1. Vrste biljaka 4.2.2. Uzgajanje biljaka 4.2.3. Tehnološka prerada biljaka	- da identificira glavne vrste poljoprivrednih biljaka i načine njihovog uzgajanja; - da opiše tehnološki proces prerade poljoprivrednih biljaka;	
	4.3. Voće	4.3.1. Vrste voća i načine njihovog uzgajanja;	- da identificira vrste voća i načine njihovog uzgajanja;	

	4.4. Povr a	zna a i hranljivosti vo a 4.4.1. Vrste, uzgajanje, prerada, konzerviranje i zna a i hranljivosti povr a	<ul style="list-style-type: none"> - da razlikuje vrste prerade i konzerviranja vo a; - da shvati zna a i hranljivosti vo a; - da primjenjuje procese sa enja i berbe vo a; - da identificuje vrste povr a, i na in njihovog uzgajanja; - da razlikuje vrste prerade i konzerviranja povr a; - da shvati zna a i hranljivosti povr a; - da primjenjuje procese sa enja i berbe povr a; 	
5. Pozna-vanje opasnosti	5.1. Opasnost od elektri nih napona	5.1.1. Opasnost od sredstava i elektri nih instalacija, (trafostanica, elektri nih stubova, elektri nih ku nih aparata)	<ul style="list-style-type: none"> - da opiše glavne izvore opasnosti od aparata i razli itih elektri nih instalacija; - da primjenjuje uputstva za pravilnu upotrebu elektri nih aparata, klju eva, sijalica itd.; - da razlikuje pokvarene aparate i instalacije, i opasnosti koje prijete od njih; 	<i>Maternji jezik</i>
	5.2. Opasnost od požara	5.2.1. Objasniti razli ite uzroke izbijanja požara: - Igra sa upalja em i svije om - Upotreba plinskih	<ul style="list-style-type: none"> - da identificuje potencijalne uzroke izbijanja požara; - da razlikuje preventivne mjere za zaustavljanje požara; 	

		<p>aparata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Igra sa vatrometom <p>5.2.2. Preventivne mjere za zaustavljanje izbijanja požara</p>		
	5.3. Opasnost od visine	5.3.1. Kretanje na visokim objektima	<ul style="list-style-type: none"> - da identificuje opasnosti nepažljivog kretanja na visokim dijelovima objekata za stanovanje (balkonima, krovovima), kao i preventivne mjere za otklanjanje ovih opasnosti; 	
	5.4. Opasnost od lifta	<p>5.4.1. Prekid elektri ne struje</p> <p>5.4.2. Preoptere enost lifta</p> <p>5.4.3. Održavanje lifta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - da identificuje potencijalne izvore opasnosti od lifta u slu aju prekida snadbijevanja strujom i njegove preoptere enosti; - da razlikuje lift i njegove pokvarene dijelove, kao potencijalni izvor opasnosti; 	
	5.5. Opasnost od eksplozivnih sredstava	<p>5.5.1. Vrste eksplozivnih sredstava (sa spoljašnjim izgledom mina, bombi, granata, metaka itd.)</p> <p>5.5.2. Ponašanje i djelovanje koje treba preduzeti u slu aju sa eksplozivnim sredstvima</p>	<ul style="list-style-type: none"> - da razlikuje neka od eksplozivnih sredstava na koja može da nai e u objektima i na otvorenom terenu; - da shvati potrebu informisanja (od strane službenog osoblja) za svaku sumnju o otkrivenim eksplozivnim sredstvima; 	
	5.6. Opasnost od hemijskih	5.6.1. Hemijske supstance opasne po život ovjeka	<ul style="list-style-type: none"> - da identificuje neke od glavnih hemijskih supstanci na koje može da 	

	supstanci		nai e u ku i, školi, na otvorenom terenu itd.; <ul style="list-style-type: none"> - da razlikuje opasne supstance po ovjeka i sredinu od onih neopasnih; - da primjenjuje pravilne na ine upotrebe razli itih hemijskih supstanci; 	
6. Zaga-enost sredine (uz buku)	6.1. Buka proizvedena tehnološkim procesima	6.1.1. Buka izazvana radom u proizvodnim odjeljenjima, motorima i drugim sredstvima, kao i saobra ajem	- da identificuje odjeljenja, radionice i sredstva koja prave veliku buku (kao, improvizovane radionice za preradu drveta, plasti nih materijala i dr.), a koje se nalaze u životnoj sredini; <ul style="list-style-type: none"> - da razumije štete koje pravi buka u odnosu na ovjekovo zdravlje; 	<i>Maternji jezik Muzika</i>
	6.2. Buka koju stvara ovjek	6.2.1. Vrste buke (buke u neodgovaraju e vrijeme) 6.2.2. Muziciranje i slušanje muzike visokog tona	- da razlikuje situacije kada nepažljivi ljudi ili djeca prave buku u životnoj sredini; <ul style="list-style-type: none"> - da napravi raspored igre ili muziciranja kada najmanje smetaju sredini u kojoj živi. 	

VREDNOVANJA

Vrednovanje učenja se vrši na sledeće načine:

- ocjenjivanjem zalaganja učenika tokom realizacije programskog sadržaja;
- ocjenjivanjem individualnog rada učenika;
- ocjenjivanjem učenikovog doprinosa tokom grupnog rada.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU LITERATURE I DRUGIH NASTAVNIH IZVORA

Predložena literatura:

1. Priručnik za rad sa papirom i kartonom, poljoprivrednim proizvodima, upoznavanjem sa opasnostima, zagivanjem sredine itd.;
2. **Erich Neucirth**: "Spaß beim Forschen und Entdecken 2", Veritas - Verlag, Linz, Austria, 2001;
3. **Schoiscohol-Jeide – Neucirth**: "Spaß beim Forschen und Entdecken 3", Veritus - Verlag, Linz, Austria, 2002;
4. **Schoiscohol-Jeide – Vogl**: "Spaß beim Forschen und Entdecken 4", Veritus - Verlag, Linz, Austria, 2003.

Oprema i drugi potrebni preduslovi:

1. Trening nastavnika.
2. Opremljen kabinet sa materijalima i sredstvima konkretizacije.

Minimalni uslovi:

Trening nastavnika.

OPŠTA METODOLOŠKA UPUTSTVA

1. Problemski pristup u predstavljanju teme / jedinice.

2. Naglasak na demonstraciju, individualni i grupni rad.
3. Podsticanje individualnog rada, razmjene znanja i sposobnosti, interaktivni rad.

ORIJENTACIJA ZA NEZAVISAN RAD

Grupni i individualni rad.

TJELESNI ODGOJ I SPORT

(2. sasa nedjeljno, 74. sasa godišnje)

UVOD

Sa planom i programom tjelesnog odgoja i sporta za u enike trećeg razreda osnovne škole predviđeno je da se realizuju isti zadaci koji su obuhvati eni i u nastavnom planu i programu za u enike prvog i drugog razreda.

Na osnovu ovoga, i polazeći od zahtjeva, pravila, metoda, organizacione forme nastavnog rada koje uslovjava opšta didaktika, kao i posebna metodika tjelesnog odgoja i sporta, ova vještina ima vrijednost i poseban značaj o njegovovanju i o uvanju zdravlja, narođito u enika uzrasta od 6-10 godina.

Dobrom organizacijom i pravilnim upotrebom tjelesnog odgoja i sporta, oslanjajući se, posebno na nastavne principe, osim utjecaja na psihomotorički razvoj u enika postiže se i sticanje dobre navike za o uvanje i njegovanje pravilnog držanja tijela, kao i doživljavanje pokretljivih postupaka sa ritmikom-estetskog aspekta.

CILJ

Sa programskim sadržajima koji su izrađeni i obuhvati eni Nastavnim planom i programom za ovaj razred postiže se:

- osposobljavanje u enika sa aspekta sticanja navika pokreta;
- odgovarajući pokretljiva funkcionalna sposobnost organa u organizmu u enika;
- nastavak razvoja kreativnih sposobnosti preko igre;
- nastavak sticanja navika o pravilnom držanju tijela;
- prijatan i pozitivan doživljaj tjelesnog i sportskog odgoja;

- stvaranje navika za humanitarne i društvene djelatnosti;
- podsticanje učenika za inicijativu i nezavisan rad imajući u vidu osnovne principe nastave.

OBJEKTIVI

Preko programskih sadržaja koji su predviđeni da se realizuju sa učenicima trećeg razreda, trebaju se postići i sljedeći objektivi:

- Tjelesni razvoj i funkcionalni razvoj sposobnosti pokreta
- Sticanje i usavršavanje prirodnih pokreta i sportskih znanja
- Poznavanje teorijskih osobina nastave
- Prijatan doživljaj tokom tjelesnog i sportskog odgoja

Tjelesni razvoj i razvoj pokretnih i funkcionalnih sposobnosti:

- izabranim pokretima utjecati na pravilno držanje i rast tijela;
- nastaviti sa maksimalnim utjecajem na razvoj motoričkih sposobnosti upotrebljavajući različite forme osnovnih igara, štafete i poligone;
- razvijati sposobnosti za orijentaciju u prostoru (TERENU) usavršavajući razne pozicije tijela pod utjecajem dinamične sile pozicije koje zauzima tijelo;
- utjecati na razvoj funkcionalnih sposobnosti organizma učenika;
- razvijati sposobnosti usavršavanja ritmičkih elementa i igranja (plesa);
- ispunjavati bitne motive učenika koji su potrebni za kretanje i igru;
- utjecati na ispravno usvajanje higijenskih navika u skladu sa životnim uslovima.

Dobit, usavršavanje prirodnih pokreta i sportskih znanja:

- stvaranje osnove o usavršavanju pokreta koji će služiti za razvoj i usavršavanje sportskih znanja;

- poznavanje pozicija tijela i njihovo usvajanje na nezavisan na in;
- postavljanje pozicije tijela i izvršavanje pokreta u razliitim uslovima;
- veseo doživljaj tokom upotrebe sa spravama, kao i tokom rukovanja raznim rekvizitima (lopte, kugle, konopci, drveni unjevi i dr.);
- poznavanje i usavršavanje osnovnih elemenata sportske atletike;
- poznavanje i usavršavanje tehnike pokreta u igrama sa loptom;
- poznavanje nekih kreativnih igara;
- usavršavanje i izvođenje osnovnih igara sa ritmičkim pokretima;
- poznavanje i usavršavanje tehnike slobodnog plivanja (kraul) prelaz plivanjem do 25 m;
- poznavanje zimskih sportova;
- adaptacija organizma u enika u uslovima sa vodom i snijegom.

Poznavanje teoretskih osobina:

- nastaviti sa upoznavanjem i na inom korištenju sportske opreme;
- upoznavanje sa sportskim terenima i objektima, sredstvima i rekvizitima, i dr.;
- poznavanje i poštovanje pravila tokom organizacije osnovnih igara i sporta;
- poznavanje i poštovanje uslova i osnovnih principa tokom korištenja sportskih
- objekata (sale, sportski tereni, školsko dvorište - poligoni, bazeni i dr.);
- poznavanje i upotreba zahtjeva i higijenskih uslova za održavanje zdravlja.

Prijatan doživljaj u toku tjelesnog i sportskog odgoja:

- stvaranje osnove za motivaciju za upotrebu tjelesnih aktivnosti, postićući i kasnije vrednovanje njihove uloge;
- ispunjavanje zahtjeva za pokrete i njihovo doživljavanje tokom izvođenja;

- preko igre postići motivaciju učenika, kao i zadovoljstvo tokom vježbanja;
- preko tjelesnih aktivnosti sticati samopouzdanje, borben duh, smjelost i duhovnu izdržljivost;
- doživljaj esteske i ritmičke nastave;
- korektno ponašanje prema zahtjevima za upotrebu i uvanje rekvizita, sportskih sprava;
- razvijanje i doživljaj zdravih duhovnih i kulturnih odnosa među učenicima.

PROGRAMSKI SADRŽAJ

Kategorije	Potkategorije	Br. asova %
1. Prirodni pokreti	- Hodanje i trčanje, skokovi, penjanje i prenošenje, vješanje i pomjeranje.	20 asa- 27%
2. Atletika	- Trčanje, skokovi i bacanja.	17 asa- 23%
3. Sportska i ritmička gimnastika	- Vježbe akrobatike na podu. Skokovi na gimnastičkoj gredi. Ritmičke vježbe i narodna kola.	17 asa- 20%
4. Rukovanje rekvizitima	- Vježbe sa loptama, drvenim unjevima, krugovima i palicama.	20 asa- 27%
5. Druge aktivnosti	- Vježbe oblikovanja sa rekvizitima i bez rekvizita (na svakom nastavnom asu) - Šetnja. Logorovanje i takmičenje.	

OSNOVNI POKAZATELJI PROGRAMA

Kategorije	Potkategorije	Programski sadržaji	Standardi postignu a
1. Prirodni pokreti	Hodanje i tr anje Skokovi: Dizanje i nošenje Vješanja (ljljanja)	<p>Hodanje i tr anje u razli itim oblicima i pozicijama (kratki koraci, dugi, brzi, sporiji, na vrhovima prstiju, na petama, pozicija gore, iz u nja, iz sjeda, trbušno leže i, na boku, le no i dr., osnovne igre štafete.</p> <p>Skok preko kratkog konopca i raznih prepreka (sto i gimnasti ka greda, medicinka lopta), debla, kamenja i dr.</p> <p>Dizanje na gimnasti kim spravama koso postavljeni (gimnasti ki stol, daska, motka, konopac, stepenica, drvo i dr.). Nošenje razli itih težina (2-3 kg) preko gimnasti kih sprava, kao i na distanci od 6-10 m.</p> <p>Slobodno i mješovito vješanje (ljuljanje) preko gimnasti kih sprava (krugovi,</p>	<p><i>U enik treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da u vrsti vještine i pokretne navike najpogodnijih pokreta, kao i ritmi kih pokreta po njihovim sposobnostima na odre ene distance od 20-30m; - da postigne bolje rezultate u pore enju sa boljim rezultatima sa prvim mjeranjem i tokom druge godine; - da realizuje na ine penjanja i prenošenja težine samo sa jednom i obema rukama; - da realizuju pravu formu sa ta noš u i na ine slobodnog i mješovitog vješanja prilago avaju i se spravama koje se koriste; - da formira vještine i pokretne navike postupaju i ritmi kih na osnovu njihovih sposobnosti na odre enim distancama 6-8 m;

	Otezanja:	<p>šipka, paralela, konopac, stepenice), preko drveta - stabla, i dr.</p> <p>Prijelaz od slobodnog vješanja na mješovito vješanje i obrnuto.</p> <p>Otezanje na različite načine i na različitim spravama (potrbuške, bočno, leđno, u njem pomoću nogu i ruku, samo jednom rukom i jednom nogom, samo nogama, samo rukama i dr.</p>	
Atletika	Tračanje	<p>Elementi normalnog trčanja</p> <p>takmičarskog trčanja sa starta na distanci 10, 20 i 30 m - trčanje po ritmu.</p> <p>Takmičenja na distanci preko 30 m.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - da postigne bolje vrijeme u porečenju sa prvim mjerjenjem i onim u drugoj godini; - da postigne bolje rezultate u skoku u dalj iz mjesta sa prvim mjerjenjem i sa onim iz druge godine; - da postigne što bolje rezultate u bacanju lopte u daljinu i prema cilju, u porečenju sa prethodnim rezultatima;
	Skokovi	<p>Skok u dalj iz mjesta i zaletom, skok nad spravama u visini 60 cm</p> <p>Takmičenja na distanci preko 30 m.</p>	
	Bacanja	<p>Bacanje lopti od 200 gr iz mjesta i sa zaletom u daljinu prema obilježju - cilju (sa jednom i obema rukama).</p> <p>Takmičenje ko najdalje i najpreciznije.</p>	
Ritmika i sportska	Vježbe na podu	<ul style="list-style-type: none"> - Kolut naprijed i kolut nazad. - "Svijetala" iz ležanja nad leđima. 	<ul style="list-style-type: none"> - da razumije potrebne pozicije i da formira pokretne navike koje traže postupci tokom

gimnastika	<p>Skokovi</p> <p>Vježbe na niskoj gredi</p> <p>Ritmičke vježbe i narodna kola</p>	<p>Skok preko švedskog sanduka u visini od 60 cm.</p> <p>Hodanje i trčanje preko grede, okretanje za 180° i 360°, skok preko grede tijelom u krugu.</p> <p>Skok makazama, galop, okretanja za 180° i 360°.</p> <p>Osnovni elementi pokreta sa elementima ritmike.</p> <p>Narodno kolo iz društvene sredine.</p>	<p>vježbanja;</p> <p>„</p> <p>„</p> <p>- da postigne bolje rezultate u povećanju usavršavanja pokretnih navika po ritmu koje zahtjeva tehniku izvođenja;</p>
Rukovanje rekvizitima	<p>Loptama</p> <p>Krugovima</p> <p>Drvenim unjevima</p>	<p>Dodavanje, prijem, dribling (rukama, nogama, glavom, rekvizitima i dr.)</p> <p>Izbacivanje lopte u visinu, bacanje u dalj i u odredište, dodavanje u parovima i u troje. Osnovne igre loptom (takmičenje).</p> <p>Žongliranje i upotreba krugova za vježbe oblikovanja. Osnovne igre sa krugovima.</p> <p>Žongliranje i upotreba drvenih unjeva za vježbe oblikovanja Osnovne igre štafete.</p> <p>Žongliranje i upotreba palica za vježbe</p>	<p>- da izvršava različite radnje loptama, da pogleda u jednu metu i da nauči da primjenjuje pravila tokom igara – takmičenja;</p> <p>„</p> <p>„</p>

	Palice	oblikovanja. Elementarne igre štafete i palica.	
Ostale aktivnosti	Vježbe oblikovanja Šetnja i kros Zimovanje Ljetovanje	Vježbe oblikovanja sa rekvizitima, bez rekvizita u pripremnom dijelu - asa. Tri šetnje: jesen, zima i prolje - e. 7-10 osnovnih igara na snijegu, sankanje i skijanje na povoljnim terenima. iš enje i pripremanje rekvizita za klizanje. Plivanje 7-10 dana: vježbe za prilago -avanje izdržljivosti u vodi, disanje, plovlenje, skokovi u vodu, osnovne igre savla -ivanja i obnavljanje tehnike plivanja <i>slobodan stil</i> .	- da postigne ja -anje pokretnih vještina i navika sa ritmi -kim postupcima povoljnih i psihomotori -kih sposobnosti; - da se postigne ja -anje navika i pokretnih vještina, kao i prilago -avanje organizma u uslovima sa snijegom; - da postigne ja -anje vještina i pokretnih navika i ritmi -kih postupaka traženih po tehnički plivanja slobodnog stila (prelaženje distance 5-8 m plivanjem).

METODOLOŠKA I OPŠTA UPUTSTVA

Polaze i od biopsihomotori kih karakteristika uzrasta u enika trećeg razreda, njihov organizam je sposobniji da prevaziđe veće opterećenja nego organizam u enika drugog razreda, tako da nastavnik, u skladu sa sposobnostima u enika, tokom organizovanja nastavnog procesa, treba da poveća zahtjeve, konkretno, ako su u drugom razredu u enici treći ali brzo na distanci od 20 m, u ovom razredu treba da treće na distanci od 30m.

Izbor i upotreba vježbe trebaju biti orijentisani, ne samo na ospozobljavanje i razvoj psihomotori kih sposobnosti već i na transformacije, savlađivanje i usavršavanje znanja, vještina i pokretnih navika.

Osim osnovnih igara, nastavnik, u uvodnom dijelu programa, treba da upotrebljava, u velikoj mjeri, i elementarne forme hodanja, trčanja, skokova i dr., dok u pripremnom dijelu treba da pripremi i vježba kompleks vježbi oblikovanja bez rekvizita i sa rekvizitima, kao prvo, demonstrirajući ih on sam. Vježbe trebaju biti složenije, sa većim intenzitetom, izraženije i u većini slučajeva upotrebljavati vježbe oblikovanja (V.O-kompleks) sa rekvizitima (lopta, štapovi, drveni unjevi, krataki konopci i dr.). Jedan kompleks V. O može se koristiti za nekoliko nastavnih asova.

U osnovnom dijelu programa, nastavnik treba da koristi one oblike rada, metoda, nastavna sredstva (sprave i rekvizite) pridržavajući se i poštujući nastavne principe, koje mogu omogućiti, kao prvo, usavršavanje tehnike izvršavanja pokretnih zadataka, a poslije i utjecaj u transformiranju psihomotori kih sposobnosti. Ovo se postiže odvajajući osnovni dio na dva dijela (formalno). U prvom dijelu treba vježbati na savladavanju nastavne jedinice, dok u drugom dijelu rad se organizuje u obliku igara ili takmičenja (osnovne igre, kao i štafetne).

Tokom organizovanja nastavnog procesa treba izabrati one motornike aktivnosti koje u enicima mogu omogućiti da izraze sposobnosti svojih kreativnih aktivnosti, sa aspekta pokreta. Tokom organizovanja igara i takmičenja, nastavnik treba da obrati pažnju da one treba kod u enika da probude interesovanje kako bi doživjeli zadovoljstvo, prijatnost, samopouzdanje, poštovanje prema drugu, respekt za pobjedu i pravilan doživljaj prema porazu u igrama. Efekat organizacije nastavnog procesa tjesnog i sportskog odgoja biće veći ako nastavnik upotrebljava i muziku.

REZIME

Iz svega proistiće da nastavnik (nastavnik razredne nastave) treba da ima u obzir:

- Pristup problemu na prikazivanju i organizovanju nastavnog procesa;
- Poseban naglasak na demonstriranje, frontalni i grupni dio rada sa učenicima;
- Motivisanost i podsticanje učenika za frontalni, grupni i individualni rad, postizanje i praktično i teoretsko osposobljavanje.

KONTROLA I VREDNOVANJE U ENIKA

1. Permanentno vrednovanje pokretnih sposobnosti:

- Poslije svake kategorije programskog sadržaja koje se realizovalo treba izvršiti vrednovanje dostignuća i rezultata rangirajući u enike u tri grupe.

2. Kontrola (vrednovanje) antropometrijskih i pokretnih sposobnosti najmanje dva puta godišnje i to:

- Kontrola pravilnog držanja tijela;
- Tjelesna težina (TT), Visina tijela (VT), antropometrija;
- Trčanje 3 X 10 m (T 3 x 10 m);
- Bacanje lopte od 200 g u daljinu (BL-200 g);
- Lupanje lopte o zid, 25 sek. (LLZ-25 sek.);
- Skok iz mjesta u daljinu (SMD).

Na osnovu izrade rezultata i dostignuća - promjena od prvog mjerjenja, treba rangirati u enike u tri grupe sa ciljem da se u budućem programira rad na osnovu rangiranja u enika (napredni, prosječni i na osnovnom nivou – isto).

LITERATURA

1. Hamid Šoše, “Tjelesni i zdravstveni odgoj”, od I -VIII razreda osnovne škole, Sarajevo, 1997. godine;
2. M. Koritnik, “2000 Lojra”, Priština, 1998;
3. M. Pirce, “Medotika školse športne vzgoja”, Lubljana, 1995;
4. M. Koshnicar, “ Edukata fizike e nxënsëve të shkollës fillore I- IV”, Priština, 1968;
5. B. Hasangjekaj, “ Metodika e edukatës fizike”, Priština, 1998.

Tiraž: 500 primjeraka
Pripremio za štampu:
SHTËPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR – Prishtinë
Štampa: DRITA PRESS – Priština

Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

371.214 (075.3)

Nastavni plan i program : za tre i razred osnovne škole.- Priština :
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova, 2005 (Prishtinë :
„Drita Press“).- 155 f. ; 24 cm.

Literatura pas punimeve.

ISBN 9951-450-70-3